

«Норуот
күүһэ —
көмүөл
күүһэ!»

ЭНГСИЭЛИИ

2011 сыл
Ахсынньы
17 күнэ
Субуота № 155-156
(10583)

1935 сыл алтынньы 5
күнгүр төрүттэммитэ

Нам улуунун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга
«Сыл бастын хаһыата»


Сахалы тыллаах хаһыат төрүттэммитэ 90 сылынан

Ахсынньы 12 күнгүр Дьокуускай куоракка П. Ойуунускай аатынан Саха академическай театрыгар республикаҕа сахалы тыллаах хаһыат төрүттэммитэ 90 сылын бэлиэтиир үөрүүлээх мунньахха кытынныбыт. Тэрээһин режиссер Руслан Тараховскай туруорбут бастакы сахалы тыллаах «Манчаары» хаһыат хайдах тэриллибитин көрдөрөр театризованнай сценканан саҕаланна. «Манчаарыны» тэрийиигэ В.В. Никифоров-Кулүмнүүр, А.И. Софронов-Алампа, Исидор Барахов, Платон Ойуунускай сыраларын биэрбиттэр, Алампа хаһыат бастакы редакторунан анаммыт.

Үөрүүлээх мунньахха СР правительствотын председателин солбуйааччы, юбилейнай тэрээһин комиссиятын председателэ Ф.В. Габышева, Ил Түмэн председателин солбуйааччы А.Н. Жирков, бэчээт департаменын салайааччы Ф.П. Пестряков, министерстволар, тэрилтэлэр салайааччылары о.д.а. кэлэн истин-иһирэх тылыннан эбэрдэлээтилэр.

Бу күн СР Президентэ Е.А. Борисов хаһыат үлэһиттэригэр анаабыт эбэрдэ суругун Ф.В. Габышева ааҕан иһитиннэрдэ. «Манчаарыттан» төрүттөнөн тахсыбыт «Кыым», «Саха сирэ» хаһыаттар үлэһиттэригэр элбэх наҕараада туттарылынна: «Саха

«МАНЧААРЫ» - «КЫЫМ» - «САХА СИРЭ»



сирэ» хаһыат отделын редакторыгар Галина Нельбисоваҕа «СР культурытын үтүөлээх үлэһитэ» аат инҕэрилиннэ, «Саха сирэ» хаһыат бухгалтерыгар Г.Г. Петринаҕа «Гражданскай килбиэн» бэлиэ туттарылынна. СР Президенин ойдобунньук бэлиэлээх Махтал суругунан «Дьулурдан» хаһыат редактора Петр Павлов наҕараадаланна, вице-президент Махтал суругун «Саха сирэ» хаһыат редакторун солбуйааччы П.И. Попов тутта о.д.а.

Театр фойетыгар республикатааҕы, улуустааҕы хаһыаттар бастакы нүөмэрдэрин быыстапкага тэрилиннэ. Биһиги хаһыапты «Колхоз сирдэтиттэн» саҕалаан «Энгиэлигэ» тийэ нүөмэрдэринэн стэндэ онорон быыстапкага кытынныбыт. Маны таһынан «Кыым», «Саха сирэ» хаһыаттар фотографтарын быыстапкатын дьон сэргээн көрдө. Үбүлүйдээх тэрээһини театр, эстрада артыыстары кизгэттилэр.

В. РЫКУНОВА

Тыа сиригэр — дохуоттаах үлэни

Аспыттыгыт Дьокуускай дааҕы тыа хаһаайыстыбатын государственнай академиятын агротехнологическай факультетын декана Николай Проккопьевич Степанов уонна саха сылгытын сайыннарыыны чинчийэ, үөрэтэ сылдьар аспираннар Александр Слепцов уонна Михаил Мартынов Финляндияттан сылдьар Саамскай үөрэх киинин иһинэн үлэһит «Ультрак-ком» хампаанньа үлэһиттэрин кытта биһиги Наммытыгар анал сыаллаах-соруктаах тахса сырыттылар.

Барахтан сылдьар ыалдьыттарбыт Аймо Савуоскай (хампаанньа консультаана), Мика Аромьяни, Карл Пелтонен тылбаасчыттарынаан Сергей Гавовтыын төрдүөлөр. Финнэри уонна академия үлэһиттэрин «Нам улуунун тыатын хаһаайыстыбатын управлениета» МКТ кылаабынай зоотехника Е.Н. Ильина арыаллаата.

Финнэр бэйэлэрэ онорбут радионан салаллар моойторуктары биһиги тыйыс усулуобуй-



алаах сирбитигэр сылгыга кэтэрдэн боруобалаары кэлбиттэр. Бу манньк «радиооойторуктары» бэйэлэрин дойдуларыгар ыттарга уонна табаларга 1970 сыллаахтан тутталлар эбит. Онтон

тын бириэмэтин сүтэрбэккэ көрөрүгэр, буларыгар олус көмөлөөх тэрил буолууһу.

Инокентий ИВАНОВ

ТУҢАЛААХ «МОЙТОРУК»

Саха сиригэр бу саҕа саҕалааһын буолар. Биһиги улууспутугар кэлиэхтэрин эрэ иннинэ, бу ый саҕатыгар, ДьТХГА көмөлөтө хаһаайыстыбатын 2 үөрүн атырдарыгар кэтэрдибиттэр.

Намга кэлэн бастаан «Дайына» б/х (сал. В.И. Попова) икки сылгытыгар (атыыр сонофоско уонна атыырга) кэтэртилэр. Радиошейник икки батареянан (пальчиковой, 3,6 вольт) сыл аҕара үлэһит. Сылгыһыт антенналаах, эмиз батареянан үлэһит пульт илдэ сылдьан сылгылары баар хайысхаларын быһаарар. Пулт хабар ырааҕа, финнэр кэпсээннэринэн, 10 бирэрэтэ. Онон, бу моойторук бары элементтэрэ, чааһа биһиги тымныбыты тунуудабына уонна конструкциятыгар кэккэ уларытылары киллэрдэхтэринэ, сылгыһыт үөр сылгытын бириэмэтин сүтэрбэккэ көрөрүгэр, буларыгар олус көмөлөөх тэрил буолууһу.

Инокентий ИВАНОВ

АҒЫАХ ТЫЛ МИННЬИГЭС

А.Ф. Шестаков аатынан сынныалан киин иһинэн айымнылаахтык үлэһит «Ньургуһун» үгкүү-хор ансамбыла (уус-уран салайааччы В.С. Филиппова) тэриллибитэ 50 сыллаах үбүлүөйүн 2 күн бэлиэтэбитэ. Маҕнайгы күн ахтыы киэһэтэ ытыллыбыта, иккис күн народнай аатын көмүскээн улахан концерт тэрийбитэ. Бэлиэтээн эттэххэ, ансамбыл 1961 с. Саха сиригэр биер бастакынан тэриллибитэ.

Бу күннэргэ Намнааҕы народнай театр 20 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтиир. 35 артыыстаах

театры эдэр режиссер Т.В. Абрамова салайар. Үбүлүөй чэрчитинэн спектакллар буола тураллар. Онон олохтоохтору культурнай сынныаланна ыгыраллар, кэлэн көрүн, сэргээн уонна сыаналаан. Быйыл саас кулун тутарга Бүлүүгэ ытыллыбыт республикатааҕы народнай театрдар иккис фестивалларыгар биһиги театрбыт Алампа «Олох ооньуура» спектаклын туруоран народнай аатын ситиһилээхтик көмүскээн кэлбитэ.

Л. УВАРОВСКАЯ

НАМ УЛУУНУН ЫТЫКТАБЫЛЛААХ ОЛОХТООХТОРО!

Бүтүн Россиятааҕы СИЭРДЭЭХ РОССИЯ политическай партия Саха сиринээҕи салаатын уонна тус бэйэм ааппыттан, буолан ааспыт Российской Федерация Государственной Думытын депутаттарын быыбардарыгар, биһиги партиябытын өйөөбүккүтүгэр, истин МАХТАЛБЫН тиэрдэбин!

Биһиги партийнай тэрилтэбит, тэрийэр бөлөх, быыбарга сүүрбүт-көспүт дьон үксэ быыбар хампаанньатыгар туруоруммут сорукпутун чиэстээхтик толордубут.

Бүтүн Россияҕа, Сахабыт сиригэр биер политическай партия былааһы аңардасты туган, барыны-бары саба баттаан, сабардаан олохторун тохто-торго бастакы эрэллээх хардыы онгоһулунна!

СИЭРДЭЭХ РОССИЯ Госдумаҕа фракциятыгар Саха сириттэн төрүттээх ҮС ДЕПУТАТ баар буоларын ситистибит!

Быыбар хампаанньата сүрдээх тынааһыннаах, уустук быһыыга барар кэмигэр, эһиги, саха дьон буоларгыт быһыытынан, кытана анаабыт, дьулургут, сирдээх быһыы-майгы өрөгөйдүүрүгэр эрэллит, биһиги барыбыт КЫАЙЫБЫТЫГАР

быһаарыылаах оруолу ылла.

Кэлэр кэмнэргэ биһиги барыбытын таптаһаах Сахабыт сирэ чэчири сайдарын туһугар күүрээһиннээх үлэ күүтэр. Саха сирин хас биердии ыала, олохтооҕо уйгулаах, дьоллоох олохтоох буоларын туһугар күннээҕи үлэ-хамнаска, саамай үрдүк — Бүтүн Россия сокуону онорор былааһыттан, манна, миэстэтигэр тийэ, өрүү биергэ буолуохпут дьон эрэнэрэбит!

Төрөөбүт дойдубут сайдыылаах, олохтоохторо дьоллоох олохторун туһугар инникитин Саха республикатын бары салалталарын кытары биер ситимнээхтик үлэһитиригэр бэлэммит. Сомоҕолоһон туруннахпытна, бары эйгэ-сигиһи, кыайыы баар буолуо дьон бигэ эрэллээхпин.

Эһиэхэ тус бэйэтигэр эт-хаан, санаа таһымыгар Үтүө Туругу, Дьолу, Ситиһиилэри, Байылыаты ис сүрэхпиттэн баҕарарбын тиэрдэбин! Дом!

СИЭРДЭЭХ РОССИЯ политическай партия Саха сиринээҕи салаатын салайааччыта, Российской Федерация Государственной Думытын депутата Федот ТУМУСОВ

« БЫЙЫТ — ХОРУЙДУУБУТ » тел. 41-3-32, 41-4-96

Г.Н. Курякова, Нам с. И. Винокуров уул. олохтооҕо:
- Тоҕо остуолбаҕа электрискэй уоту наһаа хойут холбууллары? Сарсыарда оҕолор оскуолаҕа баралларыгар хабыс-хараҥа буолар. Сорохтор ыраах олохтор, ыттарган, хараҥаттан куттаналлар. «Ленскэй нэһилиэк» МТ баһылыга П.М. Попов:
- Бэнидэһиниктэн, ахсынньы 12 күнүттэн, Нам селотугар уулуссалары сырдатты режимэ уларыйда: киэһэ 18 чаастан сарсыарда 9 чааска диэри буолла.

Бэлэмнээтэ Л. НОВГОРОВО

Канаева А.И., Нам с. олохтооҕо:
- Телефонум алдыаммыта 1 ый буолла. «Сахателекомнар» хаһан онороллор уонна биричиинэтэ тугуй?

В.В. Григорьев, «Сахателеком» ЛТЦ-15 начальнига:
- Кырдык, Канаева А.И. телефонна кабель алдыанан үлэһэтэҕэ ый кэрингэ буолла. Нам селотугар электромонтердар суохтарынан алдыанны кэмигэр онгоһуллубатаҕа. Алтынньы саҕатыгар 4 монтертан 3-һэ биер кэмгэ уурайыттар. Хаалгыт биер монтер софотуун кыайан өрөмүөннээбэт. Алтынньы бүтүтүгэр үлэҕэ саҕа ылыллыбыт монтердар бэйэлэрэ алдыанны өрөмүөннүүр кыахтара суох. Ол гынан баран Канаева А.И. кабелэ эстини 14 күнүгэр өрөмүөннэммитэ. Дьэтигэр кииригэ бэлэм туһунан гудок баар. Ол эрэри дьэ куруук хатааһыннааһын иһин монтер телефоннай аппараты бэрэбиэркэлиир кыаҕа суох.

Бэлэмнээтэ В. РЫКУНОВА

Быһылаан

ГАИ хаһыакка биэрбит анал иһитиннэриитинэн ахсынньы 14 күнүгэр сарсыарда 7 ч. 20 мүн. сағана Нам с. киһи өлүүлээх суол быһылаана таҕыста. Ол курдук Ленин уул. 2/1 №-дээх дьэтигэр таһыгар суоппар Ф. АА 176 С №-дээх «Тойота-Кроун» массынанан айаннаан иһэн 1961 с. төр. гр-ка О. түгнэри көппүт. Гр-ка О., Хамаҕатта олохтооҕо, ылбыт эчэйиититтэн тутта өлбүт.

Гр-ка О. 5 оҕолоох, Намга балыһаҕа үлэһитэр. Суоппар Ф. Көбөкөнгө пропискалаах, ол эрэн Намга олохтор эбит, үлэтэ суох. Киниэхэ массына ыттар быраап 2009 с. бэриллибит, массына ыттар ыстааһа 2 эрэ сыл. Медицинскэй туһулааһын быһыытынан

СУОЛГА СУОРУМА СУОЛАННА

арыгы испэтэх. АА 176 С транзит нүөмэрдээх «Тойота-Кроун» массына гр. Ф. бас билиитигэр баар.

Быһылаан буолбут бириэмэтигэр суол усулуобуйатын туһунан эттэххэ, суол көнө, алдыаммат, хаарынан бүрүлүбүт. Суол кытыгыгар уулусса уота баар, күн-дьыл турута дьэҥкэ. Бу быһылаанга бэрэбиэркэ ытыллар.

Манна даҕатан эттэххэ, алтынньы 29 к. улуус хаһыатыгар «Энгиэли» такси сулууспатыттан Нам-Дьокуускай маршрут суоппарда «Сэрэхтээхтик айанныахха» дьон бары суоппардарга ыгырыы таһаарыттар. Бу ыгырыыны сорох суоппардар мангыларыгар оҕустарбатахтара алдыархайга тиэртэҕэ.

В. РЫКУНОВА,
ГАИ общественной инспектора

Шаллы удуустарга

Чурапчы улуунун «Сага олох» хаһыатын үбүлүйүгэр сылдьан таарыччы тэрилтэлэри кэрийэн билистибит. Мин полиция туһунан суруйар, интэриэйригир буолан ПДН (саастарын ситэ илик оҕолор дьыалаларын подразделениета) старшай инспекторын, полиция старшай лейтенантын А.А. Герасимованы кытта көрсөн кэпсэтим. Билбитим, Анжела

«ЧУРАПЧЫБЫН АХТАБЫН»

Афанасьева төрүт да биир дойдулаахпыт эбит. 1 Хомустаахтан төрүттээх, Намна оскуоланы бүтэрбит, уруккута Москвитина дьэн эбит.

Анжела Афанасьева полицияга үлэлээбитэ ырааппыт, 7 сыл ГАИ-га, 2 сыл дознаниеба, ол кэннэ участковой уполномоченнайынан, быйыл отыйыттан ПДН старшай инспекторынан анаммыт. Маны кытта тэнгэ дознание инспекторын солбуйан олорор. Үлэттигэр олус бэринилээх, улахан уопуттаах, дьэтигэр тэһийэн олорбот, түүннэри сылдьар киһи эбит. «Үлэбэр наһаа убааммыппын, син биер кэлэ турабын», — дьэн кэпсиэр.

ГАИ-га сылдьан биер мүлчүргэннээх сырыыга түбэспит. Ол курдук уруулга итирик олорор дьахтары туттары, бэстилиэтин кобуратыттан иллистэн хаалан массынагыгар хатааста сылдьан олохун толук уура сыспыт. Дьахтара «түс» дии-дии син биер тохтообокко айанныы сылдыбыт.

Кини кэпсириинэн Чурапчыга буруйу онорор оҕо элбэх. Үксүгэр иһэр-аһыыр ыаллар

Удуус нэһиликтэригэр

Соторутааҕыта Түбэ нэһилигэр бөһүөлөк электрической ситимин саҥа технологиянан оҥоһуллубут СИП (изоляциялаах) проводынан уларытан тардыы, уот остуолбаларын, тирэхтэрин, тирээбиллэрин уларытыы, саҥардыы үлэлэрэ түмүктэниилэрин бэлиэтиир үөрүүлээх тэрээһин буолан ааста. Кылгас болдьоххо барыта 1949208 солк. суумалаах тутар-монтажтыыр үлэ барбыт. Бу үлэни бүтүүнүн Николай Проконьевич Сидоров салайар «Якутэнерго» ААО АК киин электрической ситимин Намнааҕы РЭС үлэһиттэрэ толордулар.

Үлэни билиһиннэрэр буоллахха: 16 саҥа опора ту-

оҕолоро буруйу онороллорун этэр. «Оҕолору кытта алгыһар ыарахан, оҕолору билбэт эбиппин. Ол онукур итирик суоп-пардары кытта бодууастааһа сылдыбытым ордук», — дьир. Кини олус кытаанах характердаах эбит. Ол курдук бэйэтин уола кыратык пиибэ амсайан түбэспитин ПДН учуотугар ылбыт. Онтуката үөрэх буолбут. Ити курдук кини сыһаны-халтыны кытта сөпсөспөт, бэйэтин туһун өрө туппат идэлээх эбит. Быйыл холобунай буруйу

онорон 8 оҕо учуокка турар. Сорохторо атын сиргэ көспүттэр. 4 оҕо сууттаммыт, дознаниеба 1 дьыала сытар. Онон 2011 с. ахсынны түмүгүнэн барыта 9 дьыала эбит. Оҕолор туох буруйу онорон түбэһэллэри диэбиппэр үксүлэрэ арыгылаан түбэһэллэр диэтэ. Дьэбэ мустан элбэх буолан арыгылааһын элбэх эбит. Сорозор биер дьэтигэр уончалыы оҕону туталлар эбит. Нэдиэлэбэ иккитэ КДН-ы, депутаттары, үөрэх управлениетин үлэһиттерин, учууталлары кытта рейдэлииллэр, патрулга тахсаллар. КДН куруутун биергэ үчүгэйдик үлэлээр эбит. Отделтан офицерскай састаап оскуолаларга куратордарынан анаммыттар. Куратордар көмөлөрө улахан.

Анжела Афанасьева дьахталлар наһаа иһэр буолбуттары, оҕолорун көрбөтөрүн бэлиэтиир. Быйыл биер дьахтары ийэ быраабыттан быспыттар, биер дьахтарга бүтэһик миэрэ бэриллибит. Ол дьахтар салгыы иһэр, оҕолорун көрбөт түгэнигэр хаайыыга барыахтаах эбит. Дьэ кэргэнинэн иһэр, учуокка турар, оҕолоро эмиэ учуокка турар ыал элбэх. Иһэр-аһыыр 18 ыал

«Нам улууһа» МТ баһылыга А.И. Ильин уонна «Якутскэнерго» ААО АК ЦЭС директора А.А. Захаров «Нам улуунун нэһиликтэрин, объектарын электрической энергиянан хааччыыны тупсарыы туһунан» түһэрсит сөбүлэһиилэригэр олоһуран ытытыллылар. Маны сэргэ 2010 с. балаһан ыйын 22 күнүнээҕи уонна 2011 с. олунньу 11 күнүнээҕи сүбэ мунньахтар боротокуолларыгар киллэриллибитинэн Граф Бизэрэҕэр РС-10/0,4 кВ линия реконструкцията уонна СИП проводынан тардылыыга саҥаламмыт. Үөдөйгэ, Граф Бизэрэҕэр, Аппааньга ВЛ-10 кВ, Хатырыгы хааччыар линияга, ВЛЭП новорускатын тэнниир сыаллаах, реконструкциялар ытытыллыбыттар. 2011

баар, үксүлэрэ ситэтэ суохтар. Удуус үрдүнэн ПДН учуотугар 86 оҕо турар, итинтэн улахан аҥара арыгы иһии иһин. Маны таһынан оҕолор бензини сыттаан, уоран, дьэбэлэриттэн бэйдиэ баран, массына угоннаан, атын оҕолору кырбаан, охсуһан түбэһэллэр эбит. Оҕоо хаҕыс



сыһыаннаһыыга биер аҕаа холобунай дьыала тэриллибит. Бу ыал сордохтох уоллаахтарын аҕалара итирдэ да сордуур, түүннэри мас киллэртээр, кырбыыр эбит. Онтукатын «мин кинини иитэбин» дьэн ааттыыр үһү. Бу киһиэхэ холобунай дьыала тэриллибит, дьыалатын лиһин ахсаана 276. Ийэтэ тулуйбакка оскуолага үгсэн биллэн тахсыбыт.

Анжела дойдутугар Намна тийэн күнүнэн эрэ сылдьар. Оно аҕаа олорор. «Намна тийдим да Чурапчыбын ахтытынан барабын, онон хоммокко-өрөөбөккө төттөрү айанныбын», — дьэн этэр. Икки оҕолоох, 2 саастаах уонна 4 ыйдаах икки сизннээх. Ити курдук биер дойдулаахпыт Чурапчыга таһаарылаахтык үлэһии-хамсыы сылдырыттан үөрдүм.

В. РЫКУНОВА

электрической уоттарын ситимэ саҥардыллан түбэлэр үөрүүлэрэ-көтүүлэрэ үрдэбит.

Бу бэлиэ, үөрүүлээх түгэнигэр аналлаах үөрүүлээх мунньах уонна улахан концерт культура, сынныалаҥ киинин дьэтигэр буолла. Тэрээһин үөрүүлээх чааһыгар «Нам улууһа» МТ баһылыгы солбуйааччы С.С. Матвеев, «Якутскэнерго» АК ЦЭС директора А.А. Захаров, «Түбэ нэһилигэ» МТ баһылыга К.К. Федоров үлэни былааннаан, үбүлээн ыытарбыт тэрилтэлэр салайааччыларыгар, специалисттарыгар, ситими тардыыга үлэлээбит РЭС үлэһиттэригэр, АК, улус, нэһилиэк дьаһалталарын наҕараадаларын туттарды-

Айылҕа – алаһа дьэбит

Бу дьыл сэттиньитигэр Нам улуунугар Үрүн Күөлгэ лаборатория дьэитэ аһыллытын бэлиэтээтилэр. Манна улус баһылыга Ильин А.И. республикатааҕы айылҕа ресурсаларын департаменын, улустааҕы айылҕа харыстабылын инспекциятын үлэһиттэрэ, Түбэ нэһилигин баһылыга Федоров К.К. сырыттылар. «Дьэ маһын Булууска бэлэмнээн баран ыам ыйын 1 күнүгэр манна таһааран биер нэдиэлэнэн көндөйүн, кырыһатын бүтэрбиппит. Кэлин гараж уонна да атын хаһаайыстыбаннай тутуулар ситэри тутулуохтара», — дьир айылҕа харыстабылын инспекциятын салайааччыта Н.В. Дьяконов.

Аһыллыы сизрин-туомун

ҮРҮН КҮӨЛ - САЙДЫ ТӨРДҮГЭР



сахалы алгыһынан Иннокентий Уваровскай ыытта. Олохтоохтор Үрүн Күөл урукку историятын көрдөрөр хаартыскалара, Нам оройуонун «Колхоз сирдьитэ» хаһыат 1938-1947 сс. «Үрүн Күөл» колхозтаахтарын үлэлэрин сырдаппыт, сэрии кэнниттэн «Үлэбэ килбиэнин иһин» медалларынан бу колхоз 30 чилиэнэ наҕараадаламмытын туһунан ыстатыйалар бааллар. Хаһыат 1941 с. от ыйынааҕы саһарбыт сирдьитэрин көрөбүт, «Депутатка Никонова» дьэн ыстатыйага күнгэ 1 га 3 суотай сире охсор дьэн суруллубут. Сэрии саҕаланытыгар колхоз күүстээх үлэбэ өссө күүрээһнээхтик үлэһиир диэбиттэр.

1942 сыл күһүн «Үрүн Күөл» колхозу Дьокуускайдаағы рыбтреска сыһыаран туран балык артыала онорбуттар. Бу били биллэр «Балыгы—фронга» дьэн республика салалтата ыһыт дьаһалын түмүгэ буолар. Биһиги бу дьаһалы «Чурапчы көһөрүүтүнэн» эрэ билэбит.

Ол сылларга Үрүн күөлгэ республика правительствота улахан суолта биэрбит. Дьокуускайтан 1943 с. сэттиньи 7 күнүгэр Верховнай Совет председателэ С.П. Сидорова тахса сылдьан хаартыскага түспүтэ баар. Ол күүрээһнээх үлэлэр тустарынан «Колхоз сирдьитэ» күүскэ сырдаппыт. Ити саҕанааҕы кэмгэ колхоз председателэ Баишев дьэн эбит. Ортотунан Нам оройуона бу сылларга 90-150 тонна балыгы туттарар эбит. 1944 с. алтынны 29 күнүгэр Үрүн күөлгэ 18 тонна балыгы мунхалаабыттар. Ити сыл күһүнү мунхаа 66 тонна туттарбыттар. Манна оройуон уонтан тахса колхозтунан 150-ча киһи аһыдыбыт. Балык-сыттары аһынан-таҥаһынан, көлөнөн, туттар сэбинэн хааччыбыттар.

1944 с. балыктыыр биригээдэлэр: «Каганович» к/х — биригэдьири Осипов А.Т., «Фрунзе» к/х — Барамыгин Д.Е., «Үүнэр» к/х — Олесов И.И., «Ворошилов», «Ленин», «Карл Маркс», «Молотов» уо.да.

Үрүн күөл балык артыалын балыксыттары бу ыарахан кэмгэ күүстээхтик, бэйэни харыстаабакка үлэлээбит үлэлэрин дойдуту салалтата үрдүктүк сыаналаа-

быта, колхоз 30 чилиэнэ медалларынан наҕараадаламмыттары. Маастардабыт Пестряков И.П. — Бөһөл Ылдыаата «ССРС балыгын промышленноһын туйгуна» знагы ылбыта. Никонов П.В. салайар балыксыттары биригээдэтэ республика Бочуотун дуоскатыгар Октябрьскай революция 30 сылын туолар үбүлүйүгэр тахсыбыта.

Дьокуускайдаағы рыбзавод 1977-1981 сс. Үрүн күөлгэ 5 мөл. быраҥаатта ыаматын ыһыттыт. Ол ситэн 1979 с. 25 тонна, 1980с. 22 т үрүн балык туттарыллыбыт.

Республика уутун, биологической ресурсаларын управлениетин салайааччытын солбуйааччы Куличкин С.С.: «Биһиги бу эбэбэ улахан болгомтубутун уурабыт, республика промысловый балыктанар күөллэриттэн Дьокуускайтан саамай чугас

сытар, уутун састааба, биологической эйгэтэ билигин үрүн балыгы ытан улаатыннарарга табыгастаах. Быйыл бэс ыйыгар 2,5 мөл. быраҥаатта ыаматын ыһыттыбыт, кэлэр 2012 с. өссө эбэн 2,5 мөл. ыаманы ыһар былааннаахпыт. Лаборатория дьэтигэр институт үлэһиттэрэ үрдүгэр олорон Эбэни үөрэтэр сыаллаах тутулунаа».

Айылҕа министрствотын бочуотунай грамоталарынан Дьяконов Н.В., Федоров К.К., нэһилиэк олохтоохторо Дьяконов А.А., Пестряков Т.А., Пестряков И.И., улустааҕы айылҕа харыстабылын үлэһиттэрэ: Кузьмин Е.Е., Дьяконов Л.Б. бэлиэтэнилэр.

Улуус баһылыга Ильин А.И.: «Үрүн күөл Нам улуунун төрүт сирэ буолар. Сэрии, уот-кураан ыарахан кэмнэригэр биһиги эбэбит абыраан турар. Билигин Үрүн күөлгэ улус салалтата улахан болгомтотун ууран, рынокка таһаарар сыал-сорук туруорунар. Манна айылҕа харыстабылын министрэ В.А. Григорьев бэйэтэ быһааччы кыттыһан балык ыамата ытытыллына. Үрүн күөл сиригэр айылҕаны харыстыыр, онно эппиэттээр инфраструктура сайдыан наада. Олохтоох нэһилиэнньэбэ үлэ миэстэтэ тахсыа».

Түбэ нэһилигин баһылыга Федоров К.К.: «Үрүн күөлгэ уонна тас күөллэргэ балыктыыр, олору көрөр-истэр сыаллаах нэһилиэк дьаһалтата «Үрүн Күөл» МУП тэрийдэ, салайааччынан Попов А.И. ананна.

Үрүн күөлүнэн, Кулааданан Түбэ нэһилигин оттуур сирэ, аллараа кытыл сирдэрин эрэ туһанан олоор. Урут Үрүн күөлгэ 400-500 субай сүөһү, сүүһүнэн сылгы мэччийэн сайылыһа. Хатырык, Түбэ биригээдэлэрин звенолара оттууллара, өссө Уус-Алдан, Таатта, Чурапчы, Мэнгэ-Хаҥалас совхозтары оттутуур звенолара кэлэн оттууллара. Билигин бу сирдэри сөргүтэн, туһаа таһаарар боппуруоһунан үлэһиттэр. Дэбэ-дэйгэ, Арыылаахха, Кулаадаа сылгы баҕаларын тэрийэн тутарга табыгастаах сирдэр. Биер сүрүн кыһалга — бу сирдэр резерват территориятыгар сыталлара буолар».

Т.П. НИКОНОВ

ТЫАЛТАН, ЧЫСХААНТАН ЧАБЫЙБАККА



руоруллубут, 23 опора ж/б салдааһынын уларытыллыбыт, 24 остуолбаа саҥа салдааһыны уонна 27 ж/б салдааһыны туруортаабыттар, 7,89 биэрэстэ уһуннаах эргэ уот ситимэ изоляциялаах саҥа проводынан уларытыллыбыт, олорор дьэбэлэргэ, араас объектарга биер фазалаах 77, үс фазалаах 27 кирири ситимэ монтажтаммыт, бөһүөлөк уулуссаларын сырдаттыга аналлаах 5-с линия тардыллыбыт. Бу үлэлэр

с. Граф Бизэрэҕин ситимэ саҥа СИП проводынан уларытыллан бүтүөхтээх. Хатырык, Кириэс-Кытыл, 2 Хомустаах, Нам сэлэһиннэлэрин саҥа микрооройуоннарыгар саҥа линиялар тардыллыбыттар, салгыы тардылыахтаа.

Кэнники икки-үс сыл иһигэр Түбэ нэһилигэ сайдыгытын, дьон-сэргэ олоҕо тупсуутун түстүүр дьоһун тутуулар — кутуу суоллара, айылҕа күөх төлөнө тийэн, аны быйыл

лар. Наҕараадаламмыттар ортолоруттан Түбэ нэһилигин электромонтеругар Егор Егорович Сивцевкэ Түбэ нэһилигин бочуоттаах гражданинын аата инҕерилиннэ. «Якутскэнерго» ЦЭС директора А.А. Захаров «Нам улууһа» МТ баһылыга А.И. Ильини кытта түһэрсит сөбүлэһиилэрин чэрчитинэн кэлэр сылларга элбэх үлэни ыһтар былааннаахтары кэпсээтэ.

Нэһилигим, дьонум-сэргэм, ыччаттарым туһа дьэн өр кэмгэ сэбиэт председателинэн, баһылыгынан дьаныардаахтык, таһаарылаахтык, далааһыннаахтык үлэлээбит Розалия Егоровна Лукина, нэһилиэк түс-бас дьоно, ытык-мааны кырдыаҕастара Марина Афанасьева Сивцева, Александра Иннокентьевна Куприянова, Светлана Васильевна Атласова, ыччат лидерэ Аскалон Аскалонович Егоров уо.да. бар дьоннорун ааттарыттан махтанан туран ЦЭС РЭС чулуу үлэһиттэригэр, салайааччыларыгар ситиһиилээх, таһаарылаах үлэни, дьолусоруну баҕардылар.

Иннокентий ИВАНОВ

БӨҕӨСТӨР КЫҤАЛАРА

Оҕо спортивной оскуолата аһыллыбыттан тустуу отделе-ниетыгар уопуттаах тренердэр С.Ф. Алексеевы уонна Е.М. Ефремовы кытта тэҥнэ икки эдэр уол Красноярскайдаагы уонна Хабаровскайдаагы физкультур-

тивной көрдөрүүлэрэ быдан тупсубута. Бу үлэбит респу-блика спортивной оскуолалары-гар бастыҥ уопут быһыытынан тарҕаммыта. Ити үлэлиир 7-8 сыл устата Уус-Алдан, Чурап-чы курдук тустуу сайдыбыт



най институттары бүтэрбит Б.П. Егоров, П.Ф. Данилов тренерскэй үлэлэрин саҕалаабыттара. Оскуола бастаан базата мөлтөх этэ. Онон коллектив иннигэр сөптөх спортивной базаны тустууга сорук турбута. Биир-икки сыл иһигэр оскуолабыт дьиэтэ саҕалы ула-рытыллан, улахан тустуу саалата оҥоһуллан үлэҥэ киирбитэ.

Үрдүк кылаастаах спортсмен-нары бэлэмнииргэ сыал-сорук туруоруна, элбэх үлэ барбыта. Оҕолор сылы эргичи эрчиллэр, дыарыктанар усулдууларга тэриллибитэ. Сайын дыарыктанарга анаан үлэ-сыннааҕа лааҕыра „Комсомольскэй“ совхоз Саҥа Арыы дьон сиригэр тутуллубута. ЛТО сүрүн үлэтинэн оттоһун этэ. Сылын айы 100-тэн тахса тонна оту совхозка туттарарбыт. Оҕолор сайыны быһа үлэлээн-хамсаан, сөтүөлөөн, айылҕаҕа сынныанан, дыарыктанан спор-

улуустарын республикатаагы куоталаһыларга, кыра-ула-хан саастаах уолаттарга, кэни-нибитигэр хаалларар этибит. Ол күрэхтэһилэргэ 1986 с. 14-15 саастаах уолаттарга иккис миэстэ, 1987 с. бастакы миэстэ буолбуппут. Ити сыл Майаҕа үөрэнээччилэр спартакиадала-рыгар хамаанданан иккис ми-эстэни ылбыппыт. Састаапка Петя Юмшанов, Андрей Фролов, Толя Кутуков, Кирилл Пав-лов у.о.д.а. тустубуттара. Бу ситиһиллэрбитигэр эдэр тренер уолаттар Б. Егоров, П. Данилов сүрүн кылааты киллэрбиттэрэ. Ол иһин мин кинилэргэ махта-набын, очотооҕу таһаарыылаах үлэлэрин-хамнастарын астына саныыбын.

Бу сыллар тухары оскуола-тан көңүл тустууга республикаҕа биллэр-көстөр спортсменнар үүнэн таҕыстылар. Олор истэ-

ригэр Россия спордун үтүөлээх маастарын Юмшанов Петр Петровичы – аан дойду кубогун икки төгүллээх хаһаайынын, аан дойду чемпионатын үһүс ми-стэлээх призерын, Россия икки төгүллээх чемпионун, билигин Москва Россия сүүмүрдэммит хамаандатын тренерин киэн тутта ааттыыбыт. Маны сэргэ Ушницкай Дмитрий Руфович – греко-римскэй тустууга но-руоттар икки ардыларынаагы спорт маастара, Россия чемпи-она, А. Карелин нуруоттар икки ардыларынаагы турнирын кыайылааҕа, Павлов Кирилл Спиридонович – ССРС спордун маастара, ыччаттарга ССРС-ка бастыыр иһин күрэхтэһии иккис призера, Россия чемпионатын иккис призера, Сивцев Кузьма Афанасьевич – нуруоттар икки ардыларынаагы спорт маастара, Россия студенаарын чемпина-тын иккис призера, Д.П. Коркин кэриэһигэр Россия гран-при нуруоттар икки ардыларынаагы турнирын чемпиона (2011) оску-олаларын аатын үрдүктүк ту-таллар. Оскуолаттан 3 нуруоттар икки ардыларынаагы спорт ма-астара, 1 Россия спордун үтүөлээх маастара, 27 спорт маастара, Рос-сия чемпионнара уонна призер-дара үүнэн тахсыбыттара. Үөһэ ааттаммыттары таһынан Дуц Александр - уолаттарга Россия чемпиона, призердар Охлопков Айтал, Тимофеев Витя, Донской Дима бааллар.

Көңүл тустууга оҕолору стар-шай тренер К.С. Павлов, тренер-дэр В.Э. Семенов, В.С. Копырин, В.П. Кутуков дыарыктыыллар, сыл ахсын эрчийэр ньымаларын сайыннараллар. Ол курдук оҕо спортивной оскуола олим-пийскэй резервэ училищетын кытта тэҥнэ үлэлиирин түмүгэр республикага уонна дойду тас өттүгэр күрэхтэһиллэргэ кыттан үгүс ситиһиллээхтэр.

С.П. АЛЕКСЕЕВ,
Намнаабы оҕо спортивной оскуолатын бастакы директора

СПОРТ САЙДЫЫТЫН ТҮСТЭЭЧЧИ

Намнаабы оҕо спортивной оску-олата 1981 сыл балаҕан ыйын 1 күнүгэр Саха АССР үөрэҥин мини-стерствотын бирикээһинэн арыллан үлэтин саҕалаабыта. Оскуоланы төрүттээччилэринэн көңүл тустууга маҥнайгы тренер С.Ф. Алексеев, РОНО сэбиэдиссэйэ И.С. Гаврильев, Нам оройуонун спорт комитетын председатели С.П. Ядреев, саха-лартан бастакы саахымакка ССРС спордун маастара М.К. Афанасьев буолаллар. Оччолорго икки отделе-ние баар этэ – көңүл тустуу уонна саахымат. Кэлин 1991 с. дуобат, 1998 с. бокса, 1999-98 сс. волейбол, 2004 с. чэпчэки атлетика, 2007-2008 сс. фитнес-аэробика, 2008-2009 сс. спорт национальной көрүҥнэрэ, 2010 с. ох саанан ыгыты отделе-ниелара үлэлээбиттэрэ уонна билигин да үлэлииллэр. Бу сыллар устата директордарынан С.П. Алексеев (1989-1994), Д.С. Федоров (1994-98), С.Ф. Алексеев (1998-2000), В.В. Васильев (2000-2001) үлэлээбиттэрэ. 2001 сылтан оскуоланы ССРС, РФ, СР үтүөлээх тренерэ, СР үөрэҥиритин туйгуна, СР физическэй култураҥын уонна спордун үтүөлээх үлэһитэ, Нам улуунун бочуоттаах гражданина Б.П. Егоров салайар.



Билигин оскуола барыта 597 иитиллээччилээх. Ол иһигэр Намга көңүл тустууна 170, саахыматынан 77, дуобатынан 80, боксанаан 40, ох саанан 30 оҕо дыарыктанар. Кинилэри 24 учуутал үөрэтэр. Олоргон 15 үрдүк, 3 орто анал үөрэхтээхтэр. Ол курдук көңүл тустуу отделе-ниетигэр – 13, дуобакка-3, саахымакка – 4, боксага – 2, чэпчэки атлетикага биир, ох саанан ыгытыга биир тренер оҕолору дыарыктыыллар. Маны таһынан методист-инструктор уонна мед. үлэһит бааллар. Кинилэртэн 1-РФ үтүөлээх тренерэ, 1- СР физкультура уонна спорт үтүөлээх үлэһитэ, 2- СР физкультура уонна спорт туйгуна, 7 – СР үөрэҥиритин туйгуна, 2 – СР „ Физкультура уонна спорт сайдыытыгар үтүөлэрин иһин” үрдүк ааттарынан балиэгэммиттэрэ.

Оскуола эдэр спортсменнары эт-хаан өттүнэн сайыннарыны, бары өттүнэн бэлэмнээх, чэбдик доруобуулаах, үрдүк таһымнаах спортсмен буола иитиллиилэрин, дойду сүүмүрдэммит хамаандатын резервэтигэр кандидаттары үүннэриини, общественник инструктордары уонна спор-тивной судуйалары бэлэмнээһини сүрүн сорук быһыытынан туруорар.

Сэтгэ нэһилиэккэ үлэлиир отделе-ниеларга уопсайа: көңүл тусту-уга 163, чэпчэки атлетикага 12, боксага 25 оҕо уһуйулар. Хатырыкка, Модукка, Хамаҕаттаҕа, Хатын Арыыга, 1 Хомустаахха көңүл тустуу отделе-ниеларын штаты иһинэн тренердэр салайаллар.

2006 с. коллектив күүһүнэн, улус дьаһалтатын, үөрэх управлени-етын көмөтүнэн аныгы ирдэбилгэ толору эппиэттиир спортивной саала үлэҥэ киирбитэ.

Л. УВАРОВСКАЯ

СААХЫМАТЫ САЙЫННАРЫН

Намнаабы үөрэх сала-атын уонна үөрэх министр-ствотын ыгырыларынан 1981 с. күһүнүгэр саҥа тэрилли-бит Намнаабы оҕо спортивной оскуолатын саахымакка сала-атын ыстайар сайыннарынан үлэлээбитим. Сахалартан са-ахымакка бастакы маастар М. Афанасьев «Урожай» общество иһинэн тренеринэн үлэлээн ба-ран дыарыктыыр хос көстүбэчкэ хачыгаарды барбыта төүрт сыл буолбут этэ. Ону төттөрү ыгыран бииргэ үлэлиир буол-буппут. Уруккуттан билсэр уонна тренердии сылдыбыт уопут-таах буоламмыт үлэбитин олус тэтимнээхтик саҕалаабыппыт. Модукка И. Васильев тренердээх филиал аспыппыт. Хатын Арыы оскуолатыгар тренер суох буолан быста-быста эмиэ филиал баара. Ордук үчүгэйдик кылгас кэмгэ Пахомов Е.А. тренердиер кэмигэр үлэлээбитэ. Уонтан тахса сыл устатыгар республикаҕа инни-битин кимиэхэ да биэрбэтэхпит. Зона араас күрэхтэһиллэригэр, Россияҕа тийэ бириистээх миэ-стэлэргэ тиксэрбит.

Улахан дьон ортотугар ре-спублика чемпионнарынан бу-олбуттара: Виринея Кутуко-ва (элбэхтэ), Галина Эверстова (үстэ), Максим Попов (иккитэ). Айсен Касьянов чемпионнакка 2-с миэстэни ылбыта (2003 с.). Ре-спублика спартакиадатыгар 2000 с. улахан дьонго (М. Попов, В. Матвеев, А. Касьянов, В. Кутуко-ва) хамаанданан бастаабыттара. Эмиэ манньк күрэхтэһиигэ 2004 с. хамаанда үһүс буолбута. Улахан дьонго Россия тыатын сирин саахыматчыттарын ортотугар бастыыр иһин күрэхтэһиигэ Ви-ринея Кутукова (Иркутскэй, 1992 с.), Максим Попов (Моск. уобалас, Одинцово) бастакы миэстэлэри ылбыттара.

Бастакы «Азия оҕолоро» аан дойдутаагы оонньууларга (1996 с.) Айсен Касьянов уонна Лена Кычкина иккис миэстэни ылбыт-тара. Үһүс манньк оонньууларга Володя Макаров уонна Настя

Куликовская кыттыбыттара. Бириистээх миэстэҕэ тиксибэтэх-тэрэ буолан баран, Володя Ма-каров Саха сирин оҕолоруттан (2 хамаандаҕа 8 оҕоттон) саамай ордук көрдөрүүлээхтэрэ буолан бириэмийэҕэ тиксибэтэ.

Төрдүс «Азия оҕолорун» оон-ньууларыгар (2008 с.) үчүгэй дьобурдаах Ньургун Винокуровы анаан бэлэмнээбитим. Хомойу-ох иһин, тренердэр бэйэлэрин оҕолорун киллэрэр сыалтан кыт-тар оҕолор саастарын аччатан (тохсус кылааһы бүтэрбиттэри эр) Ньургун киирбэккэ хаалбыта. Бука оонньоборо хаалбыта. Ити иннинэ Россия финалыгар Сочига баран үһүс миэстэни ылан маастарга кандидат нуорматын



наы, Уус-Алданы кытта ыт-тарбыт. Итинэн биһиги саамай көдьүүстээх ньымабыт — оҕолору улахан дьону кытта оонньотуу этэ.

Биһиги үлэбит көдьүүһүн көрдөрөр биир түбэлтэ баар. 1986 с. Аппааныга республика үөрэнээччилэрин спортивной оон-ньууларын программатынан са-ахымакка хамаанданан күрэхтэһи-буолбута. Онон биһиги хамаанда-быт ыраабынан атан бастаабыта. Куоталаһы түмүктэммитин кэн-нэ 25 дуоскаҕа биһиги оҕолорбут республика сүүмүрдэммит хама-андатын кытта оонньообуттара уонна букатын элбэх очконан хотон тахсыбыттара.

Саахымат салаата бэлэмнээ-тэ: 1 спорт маастарын (Виринея

найы, Уус-Алданы кытта ыт-тарбыт. Итинэн биһиги саамай көдьүүстээх ньымабыт — оҕолору улахан дьону кытта оонньотуу этэ.

Биһиги үлэбит көдьүүһүн көрдөрөр биир түбэлтэ баар. 1986 с. Аппааныга республика үөрэнээччилэрин спортивной оон-ньууларын программатынан са-ахымакка хамаанданан күрэхтэһи-буолбута. Онон биһиги хамаанда-быт ыраабынан атан бастаабыта. Куоталаһы түмүктэммитин кэн-нэ 25 дуоскаҕа биһиги оҕолорбут республика сүүмүрдэммит хама-андатын кытта оонньообуттара уонна букатын элбэх очконан хотон тахсыбыттара.

Саахымат салаата бэлэмнээ-тэ: 1 спорт маастарын (Виринея

Кутукова), сэттэ спорт мааста-рыгар кандидатты Максим Попов, Василий Матвеев, Галина Эвер-стова, Иннокентий Сивцев, Алек-сандр Егоров, Айсен Касьянов, Ньургун Винокуров. Спортивной оскуола бары иитиллээччилэ-рин, тренердэрин, үлэһиттэрин 30 сыллаах үбүлүүйүнэн эвэрдэлибин уонна биһигиттэн ордук таһаарылаахтык үлэлииргитигэр баарабын!

Н. АЛЕКСЕЕВ,
1981-2005 сс. саахымат салаатын ыстайар сайыннары

КЭСКИЛЛЭЭХ КӨРҮҥ

Баай ис хоһоонноох оҕо спортивной оскуолата бу күннэргэ 30 сыл-лаах үбүлүүйүн бэлэтиир. Бу кэм устата тустууга, дуобакка, саахы-макка, боксага, чэпчэки атлетикага баһаам элбэх СР, Россия, Европа, нуруоттар икки ардыларынаагы турнирдар, аан дойду чемпионаттарын кыайылаахтара, призердара үүнэн тахсыбыттара.

1995 с. дуобат тренердэринэн И.Р. Леонтьев уонна мин үлэлээбиппит. Бастакы улахан ситиһиит республикаҕа хамаанданан күрэхтэһиигэ 1998 с. Вася Прокопьев, Коля Петров, Лида Захарова, Ксюша Егорова састааптаах 2-с миэстэни ылбыппыт. Үгүс үөрэнээччилэрибт республика, Россия, Европа, нуруоттар икки ардыларынаагы турнирдар, аан дойду чемпионнарынан, призердарынан буолбуттара. Ол курдук, Вася Прокопьев 7-с кылааска үөрэнэ сылдьан спорт маастарыгар кандидат нуорматын толорбута, Россия, республика чемпионнарынан, при-зердарынан буолбута. 2001, 2002 сс. аан дойду чемпионатыгар кыттан уолаттарга 3-с бириистээх миэстэлэри ылбыта.

Саина Попова, Ньургунна Гаврильева, Ньургунна Азарова, ре-спублика, Россия чемпионнарынан, призердарынан, 2004 с. Санкт-Петербурга нуруоттар икки ардыларынаагы турнирга кыттан Мария Азарова 1 миэстэ, Ньургунна Азарова, Ваня Эверстов 2-с миэстэ, Рита Алексеева 3-с миэстэни ылары ситиспиттэрэ. 2005 с. Валера Эверстов Тверь куоракка оҕолорго республика хамаандатыгар киирсэн 1 ми-эстэни ылбыттара. 2009 с. Нам начальнай оскуолатын 3-с кылааһын үөрэнээччитэ Миша Посельскэй соҕуруу баран үс күрэхтэһиигэ икки-ли көрүҥнэ кыттан алта мэтээллээх дойдутугар кыайыны көтөллөөх кэлбитэ.

Быйыл саас Уфа куоракка сүүс харахтаах дуобакка Россия чем-пионатыгар Валера Горохов кыттан 2-с миэстэни, сайын от ыйыгар Санкт-Петербургу куоракка нуруоттар икки ардыларынаагы турнирга кыттан Винокурова Сардана 1 м., Винокурова Яна 3-с м., Горохов Ва-лера 1-кы м. уонна хамаанданан 1-кы м. ылбыттара. Мантан да атын оҕолор ситиһиллэрэ элбэх. Республика сайынгы спартакиадатыгар хамаанданан 2010 с. Таатта улуунун хамаандатын кытта тэн очколаах түмүктээн баран коэффициенныан хотторон 2-с миэстэни ылбыппыт (Сивцев Айтал, Посельскэй Миша, Новгородова Света, Винокурова Сар-дана састааптаах). Оттон быйыл эрэллээхтик 1 миэстэни (Сивцев Айтал, Посельскэй Миша, Винокурова Сардана, Винокурова Яна) ыллыбыт.

Мин тренеринэн 16 сыл үлэлэтим. Ол сыллар усталарыгар 15 спорт маастарыгар кандидат оҕолор үүнэн таҕыстылар: 5 оҕо бу нуорманы 4-с кылааска үөрэнэ сылдьан толорбуттара. Онтон Миша Посельскэй бу нуорманы 3-с кылааска үөрэнэ сылдьан толорбута. Билигин да талаан-наах оҕолор элбэхтэр. Иккис кылааска үөрэнэр II разрядтаах Валера Горохов, Вадим Баишев, III разрядтаах Арсений Слепцов үчүгэйдик үөрэттэххэ-такайдаахха, элбэхтик күрэхтэһиннэрдэххэ 3-4-с кылааска үөрэнэр сылларыгар спорт маастарыгар кандидат нуорматын толору-охтары сөп.

Билигин тренерскэй састаап эдэрсийдэ. Ол курдук үөрэппит оҕолорбут Василий Прокопьев, международнай кылаастаах маастар, Чурапчытаагы физкультура институтун бүтэрэн, дуобат тренерэ идэ-тин ылбыт, спорт маастарыгар кандидаттар Иван, Валера Эверстовтар уонна эмиэ Чурапчытаагы физкультура институтун бүтэрэн дуобат тренерэ идэтин ылбыт, спорт маастарыгар кандидат Надежда Про-топопова үлэлииллэр.

Спортскуола үбүлүүйүнэн сибээстээн коллегаларбын, оскуола бары үлэһиттэрин иттичкэ-истиһик эвэрдэлибин! Баарабын доруобуйа-ны, үлэлэригэр үрдүк ситиһиилэри, уһун дьоллоох олоҕу!

Р.Н. ЕГОРОВА

„Азия оѳолоро - 2012“



СП президенин иһинэн «Барвары» фонда уонна «Кэскил», «Юность Севера» хаһыаттар тэрийиилэринэн бүтүн республика оскуолатын үөрэнээччилэригэр хайыһарынан сүүрүү уонна сатыы хаамыы хамсааһына сафаланна.

«Азия оѳолоро» оонньууттан олимпийскай мэтээллэргэ! девизтэ-эх «Дьокуускай-Сочи» хайысхатынан акцияҥа хас биридii үөрэнээччи хаампыт, хайыһарынан тэлбит суола суумаланан Дьокуускайтан Сочига диэри айанҥа, 9409 км

ООННЬУУЛАРТАН – ОЛИМПАҔА

тэннэһиэхтээх. Холобура, 15 үөрэнээччилээх кылаас хайыһарынан 2 км сүүрдэбинэ, түмүгэ — 30 км. Бу курдук сыл анарын устата хас биридii улууска хамсааһын ытыллан былааннамыт км ситиһилиэхтээх. Бэлиэтээн эттэххэ, акция маннайгы күнүгэр Дьокуускай куораттан 50 үөрэнээччи 150 км зачету ылла.

Акция сафаламмытын биллэрэр үөрүүлээх түгэнгэ СР вице-президенэ, «Россия – спортивной держава» форум, «Азия оѳолоро» оонньуу республикатааҕы тэрийэр комитет председателэ Дмитрий Глушко, оонньуу дирекциятын салайааччыта В. Максимов, үөрэх министрин солбуйааччы Э. Кондратьев уонна олимпийскай чемпионнар дьык кэргэттэрэ Мария, Павел Пинигиннар сырыттылар.

Манна Д. Глушко: «Кэлэр сылга ытыллар

Оонньууларга диэри — 201 КҮН



«Азия оѳолоро» оонньууга күрэтэһии күүрэнэ олус үрдүк буолуоҕа. 30 араас дойдуттан бастыһнар сүүмэрдэнэн кэлиэхтэрэ. Кинилэр инникитин оѳо Олимпийскай оонньууларыгар кыттыахтара. Онон биһиги оѳолорбутугар бастыһнары куоһаран ОлимпиаҔа тийэргэ эриэккэс түгэн баар», — диэн эттэ.

Л. УВАРОВСКАЯ

Спорт – дьулуур, спорт – тулуур

Фитнес-аэробика республикатааҕы федерациятын көүлээһининэн республика бары муннуктарыгар фитнес киэнник тарҕанар. Соторутааҕыта Дьокуускайга оѳо фитнеһин фестивала буолан ааспыта. Манна 200-тэн тахса эдэр спортсмен кыттыыны ылыта. Кини-

„СИТИМНЭР“ СИТИИИЛЭРЭ

бэлэхтэр туттарыллыбытара. Үгүс оѳону түмпүт үөрүү-көтүү көтөллөөх тэрээһин үрдүк таһымнаа ааспыта. Ону кыттааччылар астына бэлиэтээн, фестиваль үгэскэ кубулуйан сылын аайы ытылларыгар баҔа санааларын

үөрэнээччилэрэ, „Ситим“ үнкүү куруһуогун кыргыттары кыттыбытара. Кинилэр көхтөрө, түмсүүлээхтэрэ, эрчимнэрэ, биір тэн хамсаныылары бэлиэтээн улахан бөлөххө „Самые спортивные“ номинацияҔа иккис миэстэни ылытытара. Кыргызтар куруһуокка Е.В. Соловьева салайытынан иккис сылын дьарыктаналлар. Оттон Евгения Васильевна бэһис сылын ситиһиилээхтик, айымынылаахтык үлэлиир. Быйылгыттан 1-9-с кылааска үөрэнэр оѳолорго ритмика уруогун ытытара. „Ситимгэ“ барыта 30 оѳо дьарыктанар. Кинилэр сылын аайы араас таһымнаах үнкүү күрээбэр ситиһиилээхтик кытталлар. Ол курдук „Хотугу сулус“ телевизионнай күрэххэ лауреат үрдүк аатын ылытытара, улуустааҕы ырыа, үнкүү конкурсугар 1 степеннээх лауреат буолбуттара.



лэр саастарынан араас араас номинацияларга күрэхтэспиттэрэ. Кыайылылаахтарга сертификаттар уонна сыаналаах

тиэрдиктэрэ.

Бу киэн ыгырылылаах оѳо спордун бырааһынныыгар Хамаҕатта саха-французскай лицейин 8-с кылааһын

дьоһуннук ааттатта. Оттон Донской Дима Читинскэй уобалас Агинск куоратыгар ытыллыбыт Россия баһыырын иһин турнирга 46 кг иккис миэстэни ситистэ. Онон уолаттар итиллэн тахсыбыт оскуоаларын

ЭДЭР ТУСТУУКТАР СУОПЛАРЫНАН

Хатырыкка „Сезон открытий“ диэн ааттаах тустууга улуустааҕы күрэхтэһии тэриллибитэ. Манна тустууга саҥа хардыылары онорон эрэр кыра саастаах уолаттар күрэхтэспиттэрэ. Барыта 80-ча эдэр бөѳс тустубута. Түмүгэр хаһаайыттар, хатырыктар, иннилэрин кимизэх да биэрбэккэ бастабыттар.

Дьокуускайга кыргыттарга РоссияҔа бастыыр иһин республикатааҕы сүүмэрдий күрэхтэһии ытыллыбыта. Намнааҕы оѳо спортивнай оскуолатын итиллээччигэ, олимпийскай эрэл училищетын 10-с кылааһын үөрэнээччигэ Тимофеев Витя Пермь куоракка ытыллыбыт РоссияҔа бастыыр иһин оѳо спортивнай оскуолатын хамаандата үс бастыын иһигэр киирэр сорукутаах.

Л. УВАРОВСКАЯ

та куһаҥана суохтук туһунна. Онон Анжелика эһиили „Азия оѳолоро“ оонньууга кандидат быһыытынан аабыллар. Кыргызтар Саҥа дьыл бырааһынныытын кэнниттэн Уус-Алданга баран спорданахтара. Бастыын эдэр тустууктарыттан биір дэстэрэ, Намнааҕы оѳо спортивнай оскуолатын итиллээччигэ, олимпийскай эрэл училищетын 10-с кылааһын үөрэнээччигэ Тимофеев Витя Пермь куоракка ытыллыбыт РоссияҔа бастыыр иһин оѳо спортивнай оскуолатын хамаандата үс бастыын иһигэр киирэр сорукутаах.

Бу – интэриэһинэй!

Доруобай киһи көннөрү туруктаах сырыттаҕына, пульса мүнүүтэҕэ 60-80-на тэбиэхтээх. Оттон физическэй хамсаныы онгоһуллунаҕына, эбэтэр олус долгуйдаххына сүрэх тутта күүскэ тэптитинэн барар. Кэмиттэн кэмгир пульскай уаҕан көрөн бэйэбит тускутунан араас интэриэһинэйи биллэххитин сөп. Холобура, манньык

үрдүк буоллаҕына, сымна-тан эттэххэ, тойонгутун абааһы көрөбүт, иирсэр да буолуоххутун сөп эбит. Ону иннигин-кэннигин толкуйдаан тулуйан сылдыаххытын эбэтэр үлэҕин улаханник харыстаабат буоллаххына атын үлэ көрдөнүөххүтүн сөп. Куруук манньык пульскай уаҕан көрөн бэйэбит тускутунан араас интэриэһинэйи биллэххитин сөп. Холобура, манньык

СҮРЭХПИТ ТЭБИИТЭ МАННЫҔЫ КЭПСИИР

түгэннэргэ:

1. Үлэбитигэр бэрт үчүгэй туруктаах кэлээкитин кытта тойон кабинетигэр ыгырар. Кири-эххит иннинэ пульскай уаҕын:

- өскөтүн пульскай тэбиитэ мүнүүтэҕэ 60-80 буоллаҕына, тойонгутун кытта сыһыангыт биір тэн;

- пульскай тэбиитэ мүнүүтэҕэ 120-ѳэ тэннэспит уонна онтон

тэбиитэ мүнүүтэҕэ 60-тан кыра буоллаҕына, тойон эйиэхэ – „удав“, бэйэҥ – „хоруолуккун“. Тойонгутунан кутаммат туһуттан, санааҕыгар миэстэҕитин атастаһыннан кэбиһин.

2. Эһиги дьыалабынай көрсүһүүгэ баран иһэбит да, айаннаан иһэр массыынаҕыт бэрт бытаан, эбэтэр ханнык эрэ атын биричиинэнэн хойутаан иһэбит:

- пульскай мүнүүтэҕэ 150. Уоскуйун, син биір хойутаабыккыт. Суолталаах көрсүһүүлэр инникитигэр элбэхтэр, оттон сүрэх – биір эрэ.

3. Кыһы (уолу) кытта көрсүһүүгэ бараары:

- пульскай уларыбатах – арааһа соччо интэриэһиргэппэт киһи буолуон сөп;

- 120-ѳэ чугаһабыт буоллаҕына, барыта табыллыык;

- пульскай баара-суоҕа олох да биллибэт – көрсөр киһигин олус сөбүлүүр буолангыт, сүрээҕин тэбиитэ „тилэххэр“ түспүт.

4. Улахан суолталаах кэпэстиигэ сылдыбыккыт:

- 170-тан тахсыбыт. Тугу эмэ алдытар, кимизэх эмэ хаһыгытыр, кыратык „тэп“ гыннарар түгэнгит тийэҥ кэлбит. Сэрэниг инфарктыаххытын сөп;

- пульскай тэбэрэ арыы да күүһүрбүт – кыайбыккытыттан үөрүү, инникигэ эрэл санаа дьыытытын бэлиэтэ.

М. ПЕТРОВА

ДУОБАТ КУЛУУБА

2-с таһаарыы САҔА ООННЬУУ — «САДУОБА»

Аны итинник дьикти ааттаах оонньуу баар буолла. Саахымат, дуобат уонна баарыс диэн хаарты оонньуута кыттыспыттар — садуоба! Бастакы манньык турниры Саха сириҥ тыатын хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ 1998 сыллаахха Моруос оѳонньор бириһигэр анаан тэрийбиттэрэ. Онтон ыла бу оонньуу далааһыннанан республикаҕа олус киэнник тэнийэн эрэр. Аан бастаан республиканскай масштабтаах ытыллыбыт 10-ча манньык күрэхтэһиилэргэ наар саахыматчыттар бастыыр эбит буоллахтарына, кэнники сыллартан дуобатчыттар инникилиир буолдулар. Быйыл Дьокуускай куоракка «Күһүнү көрсүү» садуоба бастакы турнирыгар биһиги биір дойдутаахтарбыт, дуобатчыттар эдэрдэргэ гроссмейстер

СОѳОТОХ... ЧЕМПИОННААТА

Хатын Арыһыһилигэ сылын аайы спорт энтузиаста Е.А. Эверстов кэриэһигэр «64» дуобакка аһаҕас турниры тэрийэн ытытара. Күрэхтэһиигэ 31 дуобатчыт (эр дьыно 20, дьахталлара 11) бары биіргэ холбоон швейцарскай системанан күүстэрин холостулар. Түмүк таһаарыта бэрт дьээбэттик үс бөлөххө аарылына. Спорт маастардарыгар 9 турган 7 очкону ылан дьахталлара Сайына Попова (1 Хом.) соѳотох буолан 1-кы миэстэни эрэллээхтик ылла. Сайына күрэхтэһиигэ суруйтаран баран оонньооботоҕо да буоллар бастыах эбит. Онон дьахталлара улахан бириис хаһаайкатынан Екатерина Федорова (Аппааны) 4 очколанан 1-кы миэстэҕэ тахсан ылла. Эр дьыно бастакы международнай кылаастаах спорт маастара Василий Прокопьев (Нам), ветераннар Егор Леонтьев (Хам), оѳолорго Миша Посельскай (Нам) иккис бочуоттаах миэстэлэри ылылар. Оттон «Азия оѳолоро-2012» кыттыахтаах кыһыспыт Ньургуйаана Азарова (ДЮСШ-5) «100» дуобакка киирсэн дьахталлара иккис миэстэҕэ таҕыста. Бу иннинэ Ньургуйаана республика 13 төгүллээх чемпиона Н.Н. Саввинов бириһигэр үөрэнээччилэргэ бастакы миэстэни ылыта.

Александр Азаров (Дьокуускай к.), ветераннар Егор Леонтьев (Хамаҕатта) чемпионнаатылар. **ҮГҮС СИРТЭН ТҮМСЭН** Дьокуускай к. республикатааҕы дуобат фестивалыгар 13 улуустан 145 дуобатчыт кэлэн дуобат икки көрүгэр күөн көрүстүлэр. Улахан тэрээһингэ биһиги улууспуттан нуучча дуобатыгар дьахталлара Сайына Попова (1 Хом.) чемпионнаата. Эр дьыноҕо Василий Прокопьев (Нам), ветераннар Егор Леонтьев (Хам), оѳолорго Миша Посельскай (Нам) иккис бочуоттаах миэстэлэри ылылар. Оттон «Азия оѳолоро-2012» кыттыахтаах кыһыспыт Ньургуйаана Азарова (ДЮСШ-5) «100» дуобакка киирсэн дьахталлара иккис миэстэҕэ таҕыста. Бу иннинэ Ньургуйаана республика 13 төгүллээх чемпиона Н.Н. Саввинов бириһигэр үөрэнээччилэргэ бастакы миэстэни ылыта.

САЙДЫЫ КЭСКИЛЭ

Саха сириттэн алтыс гроссмейстер үүннэ. Буолаары буоланан дойдутааҕы «100» харахтаах дуобакка бу көрүн саамай үрдүк аата международнай гроссмейстер! Үрдүк чииһи Чурапчы улуунун Мугудай нэһилиэгиттэн төрүттээх Матрена Ноговицына сүктэ. Рена аан дойду чемпионатыттан бу үтүө сураҕы аҕалыт. Матрена Ноговицына — Рена диэн аатынан республика оѳолорго 1999 сылтан ыла биллэн барбыта. Чурапчы спортоскуолатыгар СР, РФ үтүөлээх тренер Н.Н. Кычкин-1 үөрэнэ кириэһиттэн «100» дуобакка күүстээх дьарыга сафаламмыта. Бастакы улахан ситиһиилэринэн: 3-с кылааска үөрэнэ сылдьан «100» дуобакка Россияҕа үөрэнээччилэргэ чемпионнаабыта. Онтон 2001 с. кыра саастаах кыргыттарга Польша государствотын Тухола куоратыгар ытыллыбыт «100» дуобакка Европа чемпионкатынан буолбута. 2006

САЙДЫЫ КЭСКИЛЭ

Саха сириттэн алтыс гроссмейстер үүннэ. Буолаары буоланан дойдутааҕы «100» харахтаах дуобакка бу көрүн саамай үрдүк аата международнай гроссмейстер! Үрдүк чииһи Чурапчы улуунун Мугудай нэһилиэгиттэн төрүттээх Матрена Ноговицына сүктэ. Рена аан дойду чемпионатыттан бу үтүө сураҕы аҕалыт. Матрена Ноговицына — Рена диэн аатынан республика оѳолорго 1999 сылтан ыла биллэн барбыта. Чурапчы спортоскуолатыгар СР, РФ үтүөлээх тренер Н.Н. Кычкин-1 үөрэнэ кириэһиттэн «100» дуобакка күүстээх дьарыга сафаламмыта. Бастакы улахан ситиһиилэринэн: 3-с кылааска үөрэнэ сылдьан «100» дуобакка Россияҕа үөрэнээччилэргэ чемпионнаабыта. Онтон 2001 с. кыра саастаах кыргыттарга Польша государствотын Тухола куоратыгар ытыллыбыт «100» дуобакка Европа чемпионкатынан буолбута. 2006

с. улахан дьыноҕо дьахталларга («100») Россия кыайылылааҕа. 15 сааһыгар межд. маастар нурматын толорбута. 20 сааһыгар межд. гроссмейстер!

СОНУН КҮРЭХТЭИИЛЭР

Дьокуускай куорат дуобатын федерацията биіртэн биір араас таһымнаах сонун күрэхтэһиилэри биспакка тэрийэн ытытара. Лиганан дуобат спордун бары көрүгнэригэр хамаанданан күрэхтэһии ахсынныыга диэри ытыллына. Улууспуттан медколледж студентката Айыына Попова (1 Хом.) уонна Ньургуйаана Азарова (ДЮСШ-5) тус-туса хамаандаларга киирэн күрэхтэһэ сылдылар. Бу икки кыһыспытыттан ураты, оскуоланы бүтэрбит куоракка үөрэнэр дуобатчыт оѳолорбут Дьокуускайга ытыллар күрэхтэһиилэргэ кыттан испэттэрэ хомотолоох.


ААН ДОЙДУТТАН ҮӨРҮҮЛЭЭХ СОНУН

«Азия оѳолоро-2012» Саха сириҥ бастакы ха-

маандатын дуобакка көмүскүүхтээх оѳолор — Антон Пермяков (Амма), билигин Чурапчы спортоскуолатын 10-с кылааһын үөрэнээччигэ уонна Ньургуйаана Азарова (10-с кыл, ДЮСШ-5, Дьок. к.) улахан түһүлгэ күрэхтэһэн кэллилэр. Ньургуйаана улахан Антон аан бастаан 2006 с. кыра саастаах оѳолорго республика аан бастаан чемпионнаабытара. Онтон ыла санаттан саҥа саҕахтары арыяллар. Алтынны 30 күнүттэн этинни ый 5 к. диэри Улан-Батор к. (Монголия) эдэрдэргэ «100» дуобакка аан дойду чемпионнаа ытыллан түмүктэннэ. Ньургуйаана Азаровабыт (1 Хом.) кыргыттарга аан дойду чемпионкатын үрдүк аатын ылла. Антон Пермяков (Амма) уолаттарга үһүс бочуоттаах миэстэҕэ таҕыста.

«Түһүлгэ» кудууп, 1 Хомуустаах

Горячий напиток из вина с	Персонаж известного кинофильма с	Специалист сельского хозяйства	Месяц года	Острова США
Бегун на длинные дистанции	Хищная рыба	Восклицание в знач. «да здравствует»	2	1
1	Украинский коттедж	Настой из высушенных	Микросхема на основе полупроводников	Маленькая скульптура
Древнегреческий геометр	Шахматная фигура	Цвет, обычно применяемый в армии	Продукт птицеводства	Амер. писатель, лауреа
Передвижение пешком	Часть конского	Совокупность знаний, полученных	Собрание сельской молодежи с	2
Слесарный инструмент	Природное женское украшение	Врач, по глазам	Участок, покрытый травянистой	
Учительская наука				



По вертикали:

1. Язык программирования. 2. Неизвестный. 3. Китайская крапива. 4. Государство в Азии. 5. Народ в Гане. 6. Большие весы. 7. наркотик. 8. Тип ж/д вагона. 9. Победитель Голиафа. 11. Румынский джип. 13. Хищная птица. 16. Тропический фрукт. 17. Вор на поле брани. 19. Дыра в одежде. 20. Редкая ценная вещь. 22. Антипод зенита. 23. Столица Судана. 28. Шерстяная нить. 30. Индийский шахматист. 34. Девятая ступень. 35. Синтетическое волокно. 36. Сторона туловища. 37. Хлебная сушилка. 38. Обувь. 40. Напльв на стволе дерева. 41. Подарок. 43. Пограничные войска. 45. Марка самолета.

По горизонтали:

1. Грузинская волынка. 5. Античная флейта. 9. ...-джей. 10. Столица Венесуэлы. 12. Армия. 14. Изумруд. 15. Стихотворение Маяковского. 18. Образ. 19. Защита от ракет. 21. Шишкин (имя). 23. Шерстяная ткань. 24. Женское имя. 25. Георгий. 26. Сейфовый шифр. 27. Кантон в Швейцарии. 28. Сухая долина. 29. Греческая буква. 31. Река в Германии. 32. Город в Германии. 33. Специальность врача. 34. Богат, словно Крез. 39. Алма-.... 40. Зачинщик иль вожак. 42. Тип предприятия. 44. Женское имя. 45. Отрава. 46. Фехтовальный прием. 47. Красноголовая утка.

Сандалы

ЭРИЛЛИБИТ БАЛЫК

1 иһэ хостоммут сордон,
300 г луук,
500 г лосось этэ,
2 буспут сымыйт,
2 сымыйт үрүгэ,
2 улахан моркуоп,
10 ост нь. бурдук,
6 устуука аһы миндаль,
5 ост. нь. саахар пудрата,
1 ч.н. туус,
20 устуука рафинад саахар

Балыгы 8 улахан өлүүгэ үллэрэбит. Луугу кыра гына быһабыт. Лосось этин уонна сымыйты кырбыыбыт. Сымыйт белогун кытаанах күүгэн буолуор дылы буллуйабыт. Моркуобу төгүрүктүү быһабыт. Маны барытын бурдуго, саахары, тууһу кытта буллуйабыт уонна хас бирдии балык өлүүтүгэр уурабыт, иһиккэ угабыт. Балыкка моркуоп уонна луук эбэбит уонна кыра уокка 60 мүнүүтэ буһарабыт. 45 мүнүүтэ ааспытын кэннэ, миндаль уонна рафинад саахары эбии кутабыт. Манньк буспут балыгы бульонун кытта моркуобунан киэргэтэн баран остуолга уурабыт.

МИНЬИГЭСТИК АБААН!

Билэгин дуо?

Урүг эһэ кыдыктанан туран сүүрдэбинэ - 40 км/ч түргэни ылын сөп. Крот түүн иһигэр 76 мизтэрэбэ тийэ уһуннаах хороону хаһыан сөп. Маадыбар атахтаах киһи тирэхтээх, күүстээх, кытыгырас буолуо диэн билгэлиллэр. Сүгүн аахпат буолбут CD-DVD диискэни тиис суунар паастанан умһаан баран кичэллэн соттоххо сорофор «тилэн кэлэр».

- Сарсыарда будильнигым тыһаатагына, олох ытыллан эрэр курдук сананабын. - Оччоҕо оюн турар буоллаҕын дии? - Ээ, суох, өлбүт курдук сытабын. * * *

ГАИ үлэһитэ массына тохотор. Массынаны киһи урукку учуутала ыта сылдыар эбит. - О, Мария Уйбаанабына, дорообо! Уруучуката, кумааһыта ыл уонна «Суол быраабылатын аны хаһан да кэһиэм суоҕа» диэн этиһи сүүстэ суруй!» * * *

Табаарыстылар кэпсэтэллэр. - Мин саҥа кысыпым бары Тангараҕа тэнниллэр. - Ноо! Хаартыската баар дуо? Көрдөр! - Аһаа, баар. Көр. - Оо, айбыт Тангарам! * * *

Биэстээх Миша баҕатын этэр: - Мин улааттахпына дворник буолуом. - Тоҕо? - Күнү быһа таһырдыа күүлэйдим. * * *

Оля соҕуруу пааркаҕа сылдьан ыйыттар: - Маама, бу туох диэн суруйбуттары? - Холууптар манна аһыллалар диэн. - Ону холууптар сатаан ааҕаллар дуо? * * *

Тоҕо дьон барыта биридик мокорунунан аһылыктанар да, сорохторо туораларынан бараллар, сорохторо олох да уойбаттар? Дьибэ ээ? - Эппиэтэ судургу -

хайдах сиригиттэн: туоратынан ситэххинэ уойаҕын, устатынан - оннунан хаалаҕын, - диэт Уйбаан мүчүк гынар.

Түөртээх Алиса ийэтинэн дьылээн иһэр. Автобуска киһирэн, миэстэ булан олордолор. Утары саалбылааттаах эмээхсин олодор. Алиса эмээхсини таба көрөөт, автобуска баар дьон ходох гыһахтарыгар дылы хаһытаан бытарытта: - Оо, биз ынахтаах Бэйбэри-кээн эмээхсин, дорообо! - уонна наһаа үөрдэ. * * *

Уол аҕатынаан автобуһунан айаннаан иһэллэр. Уола этэр: - Ол дьээдэ учуутал быһыылаах. - Тоҕо инһэ дии санаатын? - Онтон олоруон инһинэ олбун бэрийэн көрдө. * * *

Аҕа оҕотун сэмэлэбиттии этэр: - Мин эн курдук оҕо эрдэхпинэ хаһан да албыннаабат этим. - Оччоҕуна хаһаангыттан албынныр буолбуккунуй? * * *

Кыра уолчаан дьэ иһигэр төттөрү-таары сүүрэкэлиир, таҕастары, маллары ыһар, олопостору түгнэритэ көтөр. Ону көрөн нээннэбэ буйа, тохото сатыыр. Онуоха уол: - Мэһэйдэмэ, мин оонһу-убун. - Туох диэн оонһуугунуй? - «Маамата, массына күүлүүһэ ханнаһый?» - диэн.

Ответы на номер 139-140

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД.

По горизонтали: Космонавт - Шкурничество - Ледник - Взмах - Сафин - Вершина - Кэрри - Марксизм - Помои - Антивирус - Нефть - Членство - Шоу - Тмин - Шип - Нотариус - Плакатист - Деним - Аистенок - Труба - Тяга - Стажер - Опахало - Солнце - Стадия - Царство - Море - Горизонт - Книга - Дакрон - Угроза - Йоркцы - Юбка.

По вертикали: «Шарп» - Ватрушка - Удача - Правда - Шрифт - Троя - Мини - «Шелл» - Сапсан - Темза - Хемингуэй - Коран - Омега - Конкин - Мачо - Дары - Веер - Психика - Камю - Автомобиль - Лидо - Хохмач - Нитка - Тундра - Лето - Индиец - Тезис - Канада - Тейлор - Ружье - Тори - Нефрит - Одесса - Кольцо.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

По горизонтали:
1. Ярославна. 5. Этуш. 6. Неон. 8. Неликвиды. 10. Скот. 12. Стаж. 14. Кафка. 15. Люрекс. 17. Паркер. 18. Гидрокостюм. 19. Роллер. 20. Пробка. 21. Детва. 23. Йога. 25. Июль. 27. Костяника. 29. Спор. 30. Ваза. 31. Антоновка.

По вертикали:
1. Яшин. 2. Оселок. 3. Вализа. 4. Анды. 5. Эпик. 7. Нива. 9. Кофркартия. 10. Сельдерей. 11. Треуголка. 12. Стромболи. 13. Жерминаль. 16. Сидор. 17. Потоп. 21. Десант. 22. Алисов. 24. Онис. 26. Лапа. 27. Кара. 28. «Авва».

gismeteo прогноз погоды	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	23.12	24.12
	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ
Намцы							
Облачность							
Осадки							
Температура днем °С	-43°	-40°	-41°	-42°	-38°	-38°	-36°
Температура ночью °С	-43°	-40°	-39°	-39°	-43°	-43°	-40°
Давл. мм рт.ст.	756	758	755	765	764	764	761
Влажность %	72	73	73	100	99	99	98
Ветер м/сек	2 В	1 В	3 В	1 СВ	0 Ш	1 ЮЗ	1 ЮВ
Комфорт °С	-47	-42	-48	-43	-38	-40	-37



Понедельник, 19 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

Вторник, 20 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

кольцо”
16.55 Свобода и справедливость с Андреем Макаровым
18.50 Давай поженимся!

Среда, 21 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

Четверг, 22 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом

Пятница, 23 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

Суббота, 24 декабря

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!

05.45, 06.10 Анимационный фильм “Таро, сын Дракона”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!

Воскресенье, 25 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За двумя зайцами”
07.50 Служу Отчизне!
08.25 Мультифильм

РОССИЯ 1

Понедельник, 19 декабря

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

Вторник, 20 декабря

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Сваты - 5”
23.05 Д/ф “Сильнее смерти. Молитва”

Среда, 21 декабря

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

Четверг, 22 декабря

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.50 Т/с “Ефросинья. Продолжение”
17.55 Т/с “Здравствуй, мама!”

Пятница, 23 декабря

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном!
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

Суббота, 24 декабря

04.55 Х/ф “Северное сияние”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Ве-

сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок

Воскресенье, 25 декабря

05.45 Х/ф “Назначение”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта



19 декабря, понедельник

7:00 «Сага күн-Новый день»
9:00 «ТВ-спорт»: Матчевая встреча по боксу. Монголия-РС(Я)
10:00 «Дом на Севере»

20 декабря, вторник

7:00 «Сага күн-Новый день»
9:00 «ТВ-спорт»: Финал чемпионата РС (Я) по боксу
10:00 «Веселый будильник»

18:50 «Күнчээн»: Эркээйи
19:00 «Харах далгыгар аһаҕас эфиргэ ток-шоу»
20:00 «Подобности»

21 декабря, среда

7:00 «Сага күн-Новый день»
9:00 «Бүлүүчээттэр бүгэн олорботтор» («Сунтара»)
9:25 «Дьылба икки суолугар» («Ланорама») ТВ

22 декабря, четверг

7:00 «Сага күн-Новый день»
9:00 «Алампа алгыстаах аатыгар» - II ч. («Таатта») ТВ
9:55 «Андрей Слепцов-сахха футболһа»

15:20 «Сделка» детектив
16:15 «Дойду тирэбэ» («Хангалас») ТВ
16:45 «Одиссей» м/ф
17:15 «Контакт»

23 декабря, пятница

7:00 «Сага күн-Новый день»
9:00 «Люблю тебя, мой Чокурдах» («Розовая чайка»)
9:45 «Охота и рыбалка в Якутии»

24 декабря, суббота

7:00 Утренняя зарядка
7:15 «Женщины и закон»
8:05 «Господин Чинту» комедия (Индия)

сериал
12:00 «Не жалею ни о чем...» (ТВ «Ленск»)
12:30 «Трансформеры» мультсериал
13:00 «Сага ырыа»

25 декабря, воскресенье

7:00 Утренняя зарядка
7:15 «Женщины и закон»
8:05 «Мохооболлой ботуру» киниз-испытэкил

РОССИЯ 2

Понедельник, 19 декабря

11.05, 13.10 Все включено
11.55, 08.00 Моя планета
12.25 В мире животных с Николаем Дроздовым

Вторник, 20 декабря

11.10, 13.10, 22.35, 09.35 Все включено
12.05 Железный пердел
13.00, 15.00, 18.00, 23.05, 07.00 Вести-Спорт

дународный турнир Александр «Шторм» Шлеменко против Герберта «Уиспера» Гудмана. Трансляция из Хабаровска

Среда, 21 декабря

10.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция
13.00, 15.00, 18.00, 22.05, 07.55 Вести-Спорт

Четверг, 22 декабря

10.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - «Филадельфия Флайерз». Прямая трансляция
13.00, 15.00, 18.00, 23.05, 07.55 Вести-Спорт

«Дельта» - 2”
21.00 90x60x90
22.00, 03.45 Удар головой
23.20 Х/ф “Зона высадки”

Пятница, 23 декабря

11.05, 13.10, 18.15 Все включено
11.55, 08.30 Моя планета
12.40 Рыбалка с Радзиевским
13.00, 15.00, 18.00, 22.30, 07.00 Вести-Спорт

Суббота, 24 декабря

10.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
12.30 Технологии спорта
13.05, 15.05, 18.00, 23.35, 06.05 Вести-Спорт

14.35 В мире животных с Николаем Дроздовым
15.20, 23.45 Вести-Спорт. Местное время
15.30, 08.05 Индустрия кино

Воскресенье, 25 декабря

11.00, 08.35 Моя планета
13.00, 15.10, 18.00, 23.15, 06.30 Вести-Спорт
13.15 Рыбалка с Радзиевским
13.35 Карты великих первооткрывателей

Күндү кэргэммин, аҕабытын, эһээбитин, СР үтүөлээх учууталын, үөрэхтээһин бочуоттаах ветеранын, «Дети Азии» фонда лауреатын, «Гражданской килбиан» бэлэһэ, Нам улууһун Ытык кийитэ **КУТУКОВ ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ** Саха сиригэр бокса тэрриллибитэ 55 сылынан, «СР бокса сайдытыгар кылаатын иһин», «СР бокса ветерана» бэлиэни ылбыккынан иттистик-истинник эвэрдэлибит!



Эн, улууска эрэ буолбакка, Бүтүн Дальнай Востокка, Саха сиригэр боксаны саҕалааччынан, тэрийээччинэн буолбутун, элбэхтэ Дальнай Восток, Саха сирин чиеһин кемүскээбитин... Хабаровскайдаагы физкультура институтун бүтэрэргэр хас да сиргэ үлэлэтэ ыгырыттарыгар, анаан-минээн «төрөөбүт Наммар барабын, онно үлэлиэм» диян санаанан кэлэн элбэх оҕону, эдэр ыччаты боксага уһуйдун, киһи үтүөтэ, үлэһит үтүөтэ буолалларыгар өр сүл үлэлэтин, олоххун онно анаан кэллин. Үөрөспит, такайбыт уолаттарын, оҕолорун билигин араас улуустарга үлэһит буола сылдьаллар, Эйиэхэ махтана саныылар. Биһиги дьиэ кэргэн Эйигинэн киэн туттабыт, астынабыт, ыарыыга ыллардым дии санаабакка, күүстээх санаалан, оҕолорун, сиэннэрин үөрүүлэринэн кынаттанан өр, уһундук олоҕор, дурда-хахха буола сылдьарга баҕарабыт.

Кэргэниң, уолаттарың, кийиттэриң, кыһың, күтүөтүң, эр бэрдэ 2 сиэн уолаттарың, кэрэчээн сибэки курдук бизэ сиэн кыргыттарың

И.С. Гаврильев аатынан 1 №-дээх Нам орто оскуолатын коллектива **КУТУКОВ ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ**, Саха республикатын үтүөлээх учууталын, РСФСР үөрэҕиритин туйгунун, СР физическэй културатын туйгунун, «Ветеран спорта Якутии», «За заслуги в развития бокса в Якутии» знакардаах, Нам улууһун бочуоттаах киһитин 70 сааһын туолбутунан истинник эвэрдэлибит!

Эн үлэбэр эппиэттээхтик сыһаннаһан, ыччаты иитиһэ бэйэң кылааккын киллэрсэр, коллектив туйугар ыалдьар аҕа табаарыс, сүбэһит буолаһын. Тус бэйэбэр этэнгэ буолууну, оҕон, аймахтарың үөрүүлэринэн кынаттанан бу курдук үөрэ-көтө сылдьарга баҕарабыт!

ЫҔЫРЫХ ТЫҔЫҔАР

Уважаемая **ПОПОВА АКУЛИНА АФАНАСЬЕВНА!**
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим детям, внукам, Храни Вас Бог!
Прихожане Иоанно-Предтеченской церкви

Күндү доҕорбутун **САВВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ** «Саха республикатын үтүөлээх тутаччыта» үрдүк ааты ылбыккынан истинник эвэрдэлибит! Киэн туттан тураммыт баҕарабыт убаастыыр доҕорбутугар үлэтигэр өссө үрдүк ситиһилэри, кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну.

Эвэрдэни кытта доҕотторун Гаврил Корякин, Иван Колодезников, Василий Матвеев, Анатолий Юшанов

Күндү коллегабытын, Саха республикатын үөрэҕиритин туйгунун, Түбэ орто оскуолатын үрдүк категориялаах учууталын **ДЬЯКОНОВА ДАРИЯ РОМАНОВНА** 50 сааһын туолбут өрөгөйдөөх күнүнэн онна оскуолабыт туттаах үлэһитин **ЛЫСКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ** 55 сааһын туолбутунан иттистик-истинник эвэрдэлибит! Баҕарабыт туйгун доруобуйаны, дьолу-соргуну!

Оскуола коллектива

Администрация, профком, педколлектив Намской средней общеобразовательной школы № 2 от всей души поздравляет **ЛЕНУ ЕГОРОВНУ ФЕДОТОВУ** с 50-летним юбилеем, с открытием в г. Якутске персональной творческой выставки «Магия бисера».

С этим замечательным событием От души сердечно поздравляем! Лишь вперед, к успехам и открытиям Каждый миг стремиться пожелаем! Пусть удача будет непременно, Те, кто рядом — любят, понимают! А здоровье — крепкое, отменное — Быть счастливой в жизни помогает!

Күндү тапталлаах кэргэммин, күн күбэй ийэбитин, истинник саныыр балтыбытын, эдьийибитин, кийиипитин, саҕаспытын, Нам 2 №-дээх орто оскуолатын директорун, ИТ солбуйааччытын **ОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА** ытүө суобастаах, кыһамньылаах үлэтэ сыаналанан «СР үөрэҕиритин туйгуна» үрдүк аат инҕэриллибитинэн ис сүрэхпиттэн иттистик-истинник эвэрдэлибит!



Баҕарабыт Эйиэхэ инникитин да үлэбэр кэскили кэрэхэли, саргыны салайса, тускулу туһайса сылдьарга, сыалын ыспан истин, тутустугун тупсан истин, бэйэң чинчиргэл доруобуйалан, өрүү да сырдык-сыдьаайа, мичийэ-үөрэ сырты онна уруйдаах-тускуллаах, оһуор-бичик олбохтоох уһун-уйгу олохтон!

Алгыстаах эвэрдэни кытта кэргэниң Касьян Афанасьевич, кыргыттарың Саша, Надя, Лена, Олөөнтөн бары Харлампьевтар, Рожиннар, Чурапчы Дириниттэн, Дьокуускайтан бары Протодьяконовтар, Намтан, Дьокуускайтан, Тулагыттан бары Олесовтар, Замятиннар, А.И. Данилова, Корниловтар, Окочешниковтар, В.П. В.П. Сычтар

Нашу любимую сестру **ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ БОЧКАРЕВУ**, врача-стоматолога высшей категории, отличника здравоохранения РС(Я), горячо и искренне поздравляем с юбилеем.

Ты для нас образец заботливой матери и жены, преданности своей трудной, но благородной профессии, верности семейным традициям, таким как уважение к людям, доброжелательность, трудолюбие, любовь и забота о родных.

Нашему самому дорогому человеку от души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в работе. Пусть и в дальнейшем тебе сопутствует удача, уважение окружающих, будет уют и счастье в доме.

Два хороших сына у тебя,
Две надежды, два живых огня.
Мчится время по великой трассе,
У тебя две юности в запасе.
Жизнь горит в тебе неугасимо:
У тебя две вечности — два сына.

Любящие тебя сестры, зятья и племянники

Коллектив комплекса «Аартык» с 1 Хомустах поздравляет всех жителей улуса с наступающим Новым годом и сообщает о новом большом поступлении товаров из центральных городов, мебели, бытовой техники, подарков, светильников, линолеума, обоев и т.д.

В продаже имеются: гостиные, спальные гарнитуры, кухонные, прихожие, кровати, матрасы ортопедические, столы кухонные, столы компьютерные, столы журнальные, телевизоры, пылесосы, СВЧ, стиральные машины 15 видов, DVD проигрыватели, светильники более 100 видов, картины, часы настенные более 50 видов, игрушки елочные, гирлянды, елки, посуда разная, вечерние платья, обувь и многое другое. Приглашаем посетить наш торговый комплекс и выбрать себе и своим близким приятную покупку к Новому году. Возможно оформление товаров в кредит.

С 6 по 28 декабря проводится улусная акция «**Подарим радость детям**» на новогодние подарки для детей семей в трудной жизненной ситуации.

Проявите милосердие, подарите частичку доброты тем детям, у которых нет возможности заказать новогодние подарки своим родителям. Пусть этот сказочный праздник принесет детям веру в чудеса, надежду на лучшее.

На подарках будут указаны имена тех, от кого поступили подарки.

Пункты приема: 1. Здание Госстрах «Центр социально-психологической поддержки молодежи». 2. Реабилитационный центр для несовершеннолетних (Детский приют). 3. Отдел семьи административного улуса.

Конт. тел. 42-8-19, 42-4-03, 42-6-45, 89141001470

20 декабря 2011 г. в 17 ч. 00 м. в здании МБУ «ЦД им. А. Шестакова» состоится отчет главы МО «Ленский наслег» перед населением. Просим принять активное участие.

Принимаю заказ на пошив молнии сапожек, куртки, сумки, юбки, реставрации женской верхней одежды. Выполним отделочные работы быстро, качественно.

Тел. 89644160369, 89244610517, дом. 42-0-64, дом. адрес: ул. Аммосова, 42, кв. 5

«Якутский книжный дом» поздравляет с наступающим Новым годом и приглашает всех жителей Намского улуса на ярмарку-продажу книг, открыток, новогодних сувениров и многое другое. Ждем Вас 22 декабря с 10 ч. в кинотеатре «Сардана».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАМСКОГО УЛУСА!

В новом здании ТП «Ассоль», 2-й этаж, открылся новый салон ювелирных изделий «Звезда Якутии». Скидки до 30% до 01.01.2012 г.

Спешите сделать приятные подарки своим близким к Новому году!

Продается новый жилой частный дом 12,5х7,5 в центре с. Намцы (с усадьбой 20 сотых, надворными постройками).
Тел. 89248688157

Продается земельный участок с жилым домом в с. Намцы (газ, летний водопровод).
Тел. 89841064994



Банк со 100% государственным капиталом
РоссельхозБанк

8-800-200-02-90
звонок по России бесплатный
www.rshb.ru

до **8.45%*** +
ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ РФ



* **ОТКРОЙ** или пополни **ВКЛАД** с 21 НОЯБРЯ 2011 по 24 ДЕКАБРЯ 2011

* ПОЛУЧИ КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША

* ЗАПОЛНИ КУПОН И ОТДАЙ ЕГО СОТРУДНИКУ БАНКА

* **ПОЛУЧИ** ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫИГРАТЬ **АВТОМОБИЛЬ** И ДЕНЕЖНЫЙ ВЫИГРЫШ

Условия предоставления вклада «Праздничный»*:
Срок приема вносов во вклад - 10.11.2011г. - 31.12.2011г.; Валюта вклада - рубли РФ; Минимальная сумма вклада - 5 000 рублей; Максимальная сумма вклада - не ограничена; Срок вклада - 365 дней (включительно); Выплата процентов - производится в день окончания срока хранения вклада; Дополнительные взносы - не принимаются; Расходные операции - не предусмотрены; Автоматическая пролонгация вклада - не предусмотрена.


Процентная ставка (Рубли)	Сумма вклада	Процентная ставка (годовых)
от 5 000 до 100 000 (включительно)		8,00%
свыше 100 000 до 500 000 (включительно)		8,15%
свыше 500 000 до 1 000 000 (включительно)		8,30%
свыше 1 000 000		8,45%

ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349 Реклама

При досрочном востребовании всей суммы вклада или ее части вкладчиком или третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, доход по вкладу исчисляется за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До востребования» (0,01% в рублях РФ) в течение срока хранения вклада. Информация актуальна по состоянию на 10.11.2011.

Условия акции: Участниками являются физические лица, открывшие или пополнившие любой из линейки вкладов Россельхозбанка (за исключением вклада «До востребования»), на сумму не менее 5 000 рублей и заполнившие в период с 21.11.2011 по 24.12.2011 купон на участие в акции. Срок проведения акции с 21.11.2011 по 31.01.2012. Розыгрыш автомобилей проводится еженедельно.

Источники информации об организаторе, о правилах проведения, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на официальном сайте ОАО «Россельхозбанк» или по телефону контакт-центра.



с. Намцы, ул. Ленина, 6, тел.: 41-177, 42-925

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

Кредит до 3 миллионов рублей
Без поручителей

ул. Кирова, д.7 (4112) 32-76-29
ул. Короленко, д.7/1 (4112) 42-20-70
www.bm.ru

*Банк предоставляет кредит наличными от 100 000 (для регионов РФ) до 1 000 000 руб. (для Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской обл.) до 3 000 000 руб. РФ без обеспечения. Заявка по предоставлению кредита рассматривается и принимается. Размер процентной ставки составляет от 15,5 до 33,5 % годовых на срок от 6 до 60 месяцев, срок кредитной операции зависит от срока предоставления кредита. Неполное исполнение обязательств по кредитному договору составляет 0,5 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки (включительно) и начисляется за период с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения (включительно).
Размер процентной ставки определяется индивидуально для каждого Заявителя на основании оценки кредитоспособности. Для валюты кредита доллары США. Валютные ставки на 2,5 процентных пункта меньше указанных ставок в рублях РФ. Если заявитель данной страны в валюте кредита, расположенный по адресу банка России на дату принятия Банком Заявки-заявления/заявления неустойки. С иными условиями программ кредитования можно ознакомиться в любом отделении, филиале Банка, а также по телефону: 8 (800) 200-23-20 и на сайте www.bm.ru. Банк Москвы предоставляет кредиты и услуги, если потенциальный Заявитель, а также Сопутствующие удовлетворяют требованиям Банка и предоставляют полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Банк Москвы



В партнерстве с

КЭРИЭСТЭБИЛ



Улахан дьыа кэргэн аҕата, эһээтэ, хос эһээтэ, үлэ, тыыл ветерана, 1 Хомустаах олохтооҕо Константин Николай Афанасевич ыарахан ыарыы кэннигэ суох буолбута б.д. ахсынньы 20 күнүгэр биэр туолар.

Биһиги аҕабыт, эһээбит Николай Афанасевич 1932 с. II Үөдэй нэһилиэгин «Кэҥкэмэ» колхозка кулун тутар 20 к. төрөөбүтэ. 1944 с. 4-с кылааһы үөрэнэн бүтэрбитэ. 1944 с. сааскытыттан ыла колхозка, колхозтаах курдук үлэлээн барбыта. Маннай сэрйи саҕана 1942 с. сайын от кэбиһээччилэргэ орус сэтэҥ сайылаабыта. 1943 с. сайын отчуттарга тыаттан «Толукаан» дьин арыҕа сурат танаан сайылаабыта. 1944-46 сс. народнай сөбүлүүккэ почтальоннаабыта.

1947-69 сс. колхозка араас үлэлэргэ үлэлээбитэ. Ферма, хонуу биригдэтиринэн, сылгыһыттан үлэли сүлдүбүтэ. 1969-1976 сс. трактористаабыта. 1976-85 сс. ЦРМ-га слесарына үлэлээбитэ. 1985-87 сылга диэри пенсияга тахсыар диэри трактористаабыта. Пенсияга тахсан баран 1987 сылтан ыла, сайыннын ходоһа харабыла, кыһыннын от харабылынан үлэлээбитэ. 1954 с. Ордоччуйаһын (Охлопкова Авдотья Игнатьевна) ыал буолбуттара. 8 оҕону төрөтөн, иитэн улаатыннан үлэһит дьон оҥортоон, 50-тан тахса сүл өйдөһөн-өйөһөн олохторунан. Олохтон туоруор диэри 15 сиэн, 6 хос сиэн таптааллаах эһээтэ буолан олоҕор толору дьоһуох киһи аатын сүктэ. Бэйэтэ сааһын тухары үлэ үөһүгэр сүлдүбүт, элбэх табаарыстардаах, доҕоттордоох, дьон убаастабылын, махталын билбит киһи этэ. Таһаарылаах үлэтэ үрдүктүк сыаналанан 1945 сылтан ыла элбэх махтал, Сталин төбөлөөх мэтээлинэн, суруктарынан, дипломнарынан, грамоталарынан бэлиэтэммитэ, үлэ, тыыл ветерана буолбута.

Аҕабыт, эһээбит олохтоо олоҕо, сыралаах үлэтин түмүгэ кэнээс киһи-чатыгар кэпсээн буолан тэнийэ туруоҕа. Күндү киһиби үйэ-саас тухары быралыйар бырастыы.

Оболоро, балтылара, кийииттэрэ, күтүөттэрэ, сиэннэрэ

«ЯРКО» кредитнэй потребительскай кооператив кэлэн ийэр Саҥа дьылдан ээрдэлиир уонна маннькэй займнары биэрэрин биллэрэр:

1. «Индивидуальной» бастакы ылар дьонго, ыҕа 4,5%, биэр сылга дылы, максимальнай — 300000 солк.
2. «Экспресс-займ» — иккиһин ылар дьонго. Күнгэ 0,33% 90 хонукка диэри, минимальнай 5000 солк., максимальнай — 10000 солк.
3. «Доверительной» иккиһин ылар дьонго, 12%, биэр ыҕа, максимальнай — 10000 солк.
4. «Друзья» үсүһүн ылар, кредитнэй историялар үчүгэй дьонго, күнгэ 0,22% 90 хонукка диэри, максимальнай — 50000 солк.
5. Харчы уураар:

Сумма вклада	Сроки вкладов			
	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Стандартный (от 10 т.р. до 100 т.р.)	20,0%	22,0%	23,0%	33,0%
Улучшенный (от 101 т.р. до 300 т.р.)	20,5%	22,5%	23,5%	33,0%
Специальный (от 301 т.р. до 500 т.р.)	21,0%	23,0%	24,0%	33,0%
Рента (свыше 501 т.р.)	21,5%	23,5%	24,5%	33,0%
Акция (свыше 10 т.р.)				33,0%

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

На территории Российской Федерации с 1 октября 2008 г. действует Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», направленный на повышение пенсионного обеспечения граждан.

Реализация данного Закона предусматривает Программу государственной поддержки софинансирования пенсионных накоплений, которая дает возможность гражданину самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Государство со своей стороны поддержит такого гражданина путем предоставления ему государственной поддержки в виде софинансирования.

Государственная поддержка софинансирования пенсионных накоплений предоставляется гражданам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в период с 1 октября 2008 г. до 1 октября 2013 г. и перечислившим в календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 тыс. рублей. Размер взноса на софинансирование определяется исходя из суммы дополнительных страховых взносов, уплаченной гражданином за истекший календарный год, но не может составлять более 12 тыс. руб. в год. Программа государственной поддержки софинансирования пенсионных накоплений действует в течение 10 лет, начиная с года уплаты гражданином дополнительных страховых взносов.

Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» установлены организационные, правовые и финансово-экономические основы финансирования выплат накопительной части трудовой пенсии.

В соответствии с положениями данного Закона, начиная с 1 июля 2012 г. при назначении трудовой пенсии, гражданине, которые участвовали в Программе государственной поддержки софинансирования пенсионных накоплений и формировали свои накопления за счет дополнительных страховых взносов, будут иметь право получить указанные средства в виде срочной пенсионной выплаты или в составе накопительной части трудовой пенсии по старости.

В случае выбора гражданином срочной пенсионной выплаты период — выплаты составит не менее 10 лет. Размер срочной выплаты будет корректироваться ежегодно с 1 августа, исходя из суммы дополнительных взносов, а также дохода от их инвестирования, которые не были учтены при назначении или корректировке выплаты. В случае смерти гражданина после назначения или срочной пенсионной выплаты остаток средств, не выплаченный умершему гражданину, подлежит выплате правопреемникам.

Следует знать, что Программа государственной поддержки софинансирования пенсионных накоплений работает в установленные законодательством сроки. В нашей республике с начала действия Программы подали заявления более 48 тыс. граждан, дополнительных страховых взносов поступило на сумму более 167 млн. руб., а в Намском улусе подано 719 заявлений и поступило 541 тыс. руб. дополнительных страховых взносов.

Подробно с положениями данных двух Законов можно ознакомиться, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: <http://www.pfrf.ru>.

Отнеситесь с пониманием и ответственностью к этой Программе и примите в ней активное участие.

Позабудьте о своем будущем сегодня.

КПК «АартыкЭкспрессКредит» поздравляет всех жителей нашего улуса с предстоящими новогодними праздниками и проводит ежегодную акцию с 1 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г. «Новый год-2012».

Снижение процентных ставок по займам!!!
 Необходимые документы:
 — копия паспорта
 — 2 НДФЛ справка с места работы
 — копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров или копия договора оказания услуг.
 Принимаем вклады от населения.
Мы ждем Вас по адресу: с. Намцы, ул. Чернышевского, 11 (торговый центр «УЮТ», 2-й этаж), конт. тел. 43-0-86

БИЛЛЭРИИЛЭР

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, информируем о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, по адресу:

* Ленский наслег, с. Намцы, ул. Н. Баишева, д. 42, площадью 1500 кв.м под разрешенное использование: ЛПХ (приусадебный участок).

* Ленский наслег, с. Намцы, ул. Н. Баишева, д. 44, площадью 1500 кв.м под разрешенное использование: ЛПХ (приусадебный участок).

Из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на территории следующих муниципальных образований:

* Партизанский наслег, с. Партизан, местность ур. Арыылаах, площадью 20 га, разрешенное использование: под ЛПХ (полевой земельный участок сенокос).

* Партизанский наслег, с. Партизан, местность ур. Эрбэсиннээх, площадью 10 га, разрешенное использование: под ЛПХ (полевой земельный участок сенокос).

* Искровский наслег, с. Кюрен-Ат, местность ур. Хаастаах, площадью 3 га, разрешенное использование: под полевой земельный участок.

За справками обращаться в администрацию соответствующих наслегов

«ТУЙМААДА УОТТАРА» ХАҔЫАККА СУРУТУҢ!

Кэлэр сыл бастакы анарыгар бар дьонго аналлаах дьин көнүл, тутулуга суох «Туймаада уоттара» хаһыакка көхтөөхтүк сурутаргытыгар ыгырабыт. Сүүйүлээх суругу сүрүн манньата — **СҮҮС ТЫҔЫНЧА** солкуобай уу харчынан!

Маны сэргэ сыаналаах биристэр оонньооллор. Почтаҕа тийэн сурутут да, тута сүүйүлээх суругу кыттааччытынан буолабыт. Квитанция ыгытар наадата суох. Телевидение программата бэчээттэниэ.

Суругун, ааҕын, сэргэхсийиҥ!

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ!

На основании постановления правительства № 585 от 29.11.2011 «Об утверждении на 2012 г. коэффициента индексации и размеров ежемесячных денежных выплат, ЕДВ на ЖКУ, суммы набора социальных услуг отдельным категориям граждан» установлены:

С 1 января 2012 г.:
 ЕДВ ветеранам тыла — 1265 руб.
 (в том числе бесплатные лекарственные средства по рецептам врачей — 511 руб., бесплатное зубопротезирование — 124 руб.).

ЕДВ ветеранам труда — 706 руб.
 (в том числе бесплатное зубопротезирование — 124 руб.).

ЕДВ жертвам политических репрессий — 1611 руб. (в том числе бесплатные лекарственные средства по рецептам врачей — 511 руб.).

С 1 июля 2012 г. размеры ЖКУ: ЖКУ ветеранам тыла — 1836 руб. ЖКУ ветеранам труда после назначения пенсии — 1101 руб.

ЖКУ лицам, признанным пострадавшим от полит. репрессий — 2569 руб. Инвалидам и участникам ВОВ, вдовам погибших воинов, вдовам инвалидов ВОВ — 1836 руб. Инвалидам по зрению (абс. слепым) — 2937 руб.

Управление социальной защиты Намского улуса

УБАСТАБЫЛЛААХ САХА СИРАН ОЛОХТООХТО!

«Сахамедстрах» ААУо ГСМК биллэрэр — медицинский полистар туттуллар болдохторо 2014 сыл тохсунньу 1 күнүгэр диэри уһатылына, онон 31.12.2011 с. диэри болдохтоох полис эбии бэлиэтээһинэ суох, Российскай Федерация сиригэр-уотугар барытыгар салгыты туһаныллар.

Медицинскэй көмө страховкалаах дьонго барытыгар — үлэһит уонна үлэлээбэт, быстах үлэлээбэт араҕа — инбэлииттэргэ уонна пенсионердарга, студенаарга, үөрэнээччилэргэ уонна 7-гэр диэри саастаах оболоро, эмиир тэрилтэлэргэ «эргэ» уонна саҥа биэр халыптаах полистарынан оһуһуллуо.

Күндү биһиги клиентэрибит! «Эргэ» полистаргыт суһаллык уларыһаллара ирдэниллибэт, эһиги кинилэринэн өссө да туһанар ырааптааххыт.

Тэрийэн таһаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууһун «Энсиэли» хаһыат редакцията» государственной учреждения. Маассабай информация средстволарын туһунан РФ сокуоннарын тутуһууну хонтуруоллуур уонна регистрациялыыр РФ бэчээккэ Роскомнадзорун СР региональной управлениетыгар 2010 с. атырдыах ыйын 13 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмэрэ — **ПИ №ТУ14-0114.**

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэтин, дьэбит аадырыһын чопчу ыйыҥ. Редакцияра кирибит суруктар төннөрүллүбэтэр. **Автор этэрэ хаһыат санаатыһын мэлдьи биэр буолбат.**

«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.
678380, Саха Республиката, Нам улуга, Нам сэл., Заложной ул. 4.
E-mail: editor@namtsy.sakha.ru

МАХТАЛ

Үөдэй нэһилиэгин олохтооҕо Новгородов Владимир Иванович быһыл сайын бэйэтин чааһынай грузовой иномаркатын водовоз ыһа уларытан огостон чааһынай дьонго уу баһан нэһилиэнньэни абыраата. Сайын устата биэр да күн өрөөбөккө сакаас түстэ да дьонго уу баһан дьон махталын ыһан ылла.

Баҕарабын Владимир Ивановичка бары үтүнү, дьэ кэргэниҥ доруобай, дьоллоох буолалларыгар. Саҥа дьылынан!

Махталы кытта ветеран сылгыһыт Охлопков Михаил Михайлович

Сцена ветерана «Ньургун» народнай үгкүү-хоровой коллектив солиһа Фома Кузьмич Протопопов таптыыр кэргэнэ ВАРВАРА ЕГОРОВНА күн сириттэн күрэммитинэн дириг кутурбаммытын тиздэбит. «Ньургун» НУХК	Күндүтүк саныыр эдьийбитигэр, эбээбитигэр Лыткина Анастасия Семеновна, кини оболоруугар таптыыр уола, убайдара ЛЫТКИН Василий Петрович күн сириттэн соһучу туораабытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. Намтан Дьяконовтар, Охлопковтар, Захаровтар, куораттан Жолдошевтар, Мосориннар
Оҕо сааспыттан биригэ улааппыт истинник саныыр доборбутугар Фома Кузьмичка, оболоруугар Саргыга, Гошага, Коляга, сиэнэригэр кэргэнэ, ийэлэрэ, эбээлэрэ ПРОТОПОВА Варвара Егоровна уһун, ыарахан ыарыттан күн сириттэн барытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. А.Д., Н.А. Аргуновтар, Е.Р. Леонтьев	Балтыбытыгар Анна Семеновна тапталлаах кэргэнэ, оболоруугар аҕалара, Анастасия Семеновна тапталлаах уола, биригэ төрөөбүттэригэр убайдара, чугас аймахтарыгар ЛЫТКИН Василий Петрович соһумардык ыарахан ыарыттан күн сириттэн туораабытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. Эдьийдиргэ Ирина уонна Варвара дьэ кэргэттэрэ
Истинник саныыр дьүөгэм, Аммантан төрүттээх Нам с. олохтооҕо ПРОТОПОВА Варвара Егоровна уһун ыарыттан олохтон туораабытынан кэргэнэ Фома Кузьмичка, оболоруугар Саргыга, Гошага, Коляга, кийиитигэр Аҕаһа, сиэнэригэр дириг кутурбаммытын тиздэбит, аһыгытын тэнгэ үлэстэбит. Намтан Суханова К.Д. дьэ кэргэттэрэ	«Туймаада агроснаб» ОАО коллектива өр сыларга үтө соубастаахтык үлэлээбит ЛЫТКИН Василий Петрович күн сириттэн соһучу туораабытынан кэргэнэ Анна Семеновна, оболоруугар уонна чугас дьонноругар дириг кутурбаммытын тиздэбит.
Күндүтүк саныыр тапталлаах ийэбит, эбээбит, үлэ, тыыл ветерана, «Материнская слава» знакаах СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан күн сириттэн барытын аймахтарыгыгар, билэр дьонноругар, дьүөгэлэригэр диригник курутууан туран ийитинэрэбит. Оболоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, кийииттэрэ, күтүөттэрэ	«Бийан» ХЭТ администрацията уонна профкома «Сельхозхимия» урукку үлэһит ЛЫТКИН Василий Петрович соһучу ылдан олохтон өлөн туораабытынан ийэтигэр, кэргэнэ, оболоруугар, биригэ төрөөбүттэригэр дириг кутурбаммытын тиздэбит. «Бийан» ХЭТ администрацията, профкома
Нам улууһун ветеринарнай управлениетын бухгалтерыгар, биригэ үлэһит коллегабытыгар Сидорова Анастасия Афанасьевна тапталлаах ийэтэ, оболоруугар таптыыр эбээлэрэ, тыыл, үлэ ветерана, сэрйи оҕдообото СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһунуук, ыарахан ыарыттан олохтон барытын бары аймахтарыгар, билэр дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит. Намнаабы ветеринарнай управление уонна лаборатория коллектива	Күндүтүк саныыр, убаастыыр күтүөпүтүгэр Николаев Иван Ивановичка, кини дьэ кэргэттэригэр, аймахтарыгар балта ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна күн сириттэн соһумардык барытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. Хандыгаттан Аввакумовтар, Дьокуускайтан Колодезниковтар, Илларионовтар, Намтан Адамовтар дьэ кэргэттэрэ
Ытыктыыр чугас ыалбыт, үлэ, тыыл ветерана, сэрйи оҕдообото СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан күн сириттэн барытын оболоруугар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит. Аһыгытын тэнгэ үлэстэбит. Охлопковтар, Парниковтар	Хамабаатта нэһилиэгин дьаһалтата, нэһилиэк дьахталарын түмсүүтэ Хамабаатта нэһилиэгин Ары-Тийтин олохтооҕо ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна соһучу бу күн сириттэн өлөн туораабытынан оболоруугар, аймах-билэр дьонноругар, добортуругар дириг кутурбаммытын тиздэлиир.
Күндүтүк саныыр, убаастыыр дьоммутугар Пинигина Мария Никитична, кини оболоруугар Иванга, Михаилга, Наташага, Хатырык нэһилиэгин баһыгар Пинигин Алексей Михайловичка ийэтэ, эбээлэрэ, үлэ ветерана СИДОРОВА Прасковья Григорьевна ылдан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиздэбит. Шамаевтар, Чириковтар	Коллектив хирургического отделения и ОРПТ Намской ЦРБ выражает глубокое соболезнование детям, внукам, родным и близким по поводу трагической кончины коллеги ОХЛОПКОВОЙ Риммы Иннокентьевны. Скорбим вместе с вами.
Күндүтүк саныыр, убаастыыр дьоммутугар Жанна Афанасьевна тапталлаах ийэтэ, тыыл, үлэ ветерана, сэрйи инбэлиитин оҕдообото СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан оболоруугар, сиэннэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэлиир.	Күндүтүк саныыр, убаастыыр дьүөгэбит ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна күн сириттэн соһумардык туораабытынан кини оболоруугар, сиэннэригэр, бары аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит. Хамабааттан Яковлевтар
Биригэ үлэһити үлэһитигэр Сидорова Жанна Афанасьевна тапталлаах ийэтэ, тыыл, үлэ ветерана, сэрйи инбэлиитин оҕдообото СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн биригэ төрөөбүттэригэр, сиэннэригэр, сиэннэригэр, бары аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэлиир.	Намнаабы кини балыһаа приемнай покой уонна пищеблок коллективтарына ааттыртан приемнай покой үлэһитэ ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна күн сириттэн соһумардык олус хомолтоохтук туораабытынан кини оболоруугар, сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит, аһыгытын тэнгэ үлэстэбит.
«Хомустаах 1 нэһилиэгэ» МТ дьаһалтатын, ветеранарын сэбиэтин ааттыртан сэрйи инбэлиитин оҕдообото, үлэ, тыыл ветерана СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан оболоруугар, сиэннэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэлиир.	Чугас ыалбыт, улахан дьэ кэргэн тапталлаах ийэтэ, эбээтэ ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна хомолтоохтук олохтон туораабытынан оболоруугар Асяга, Мотьяга, Сашага, Ваняга, Нарьяга, күтүөттэригэр, сиэннэригэр, аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит. Ары-Тийтин Захаровтар, Поповтар, Бурнашевтар, Киноковтар, Даниловтар, Виноковтар, Ивановтар
Биригэ үөрэммит доборбутугар Ксенофонтова Анастасия Афанасьевна тапталлаах ийэтэ, эбээлэрэ, тыыл ветерана, сэрйи оҕдообото, Хомустаах 1 нэһилиэгин олохтооҕо СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. 1 Хомустаах орто оскулатын 1978 с. бүтэрбит биригэ үөрэммит доборторо	Күндү, убаастыыр одноклассниктыгар Охлопков Иванга тапталлаах ийэтэ ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна күн сириттэн соһумардык туораабытынан кини оболоруугар, сиэннэригэр, бары аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит. Одноклассниктара, Хамабаатта
Биригэ үөрэммит доборбутугар Ксенофонтова Анастасия Афанасьевна тапталлаах ийэтэ, эбээлэрэ, тыыл ветерана, сэрйи оҕдообото, Хомустаах 1 нэһилиэгин олохтооҕо СИДОРОВА Прасковья Григорьевна уһун, ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. 1 Хомустаах орто оскулатын 1978 с. бүтэрбит биригэ үөрэммит доборторо	Күндү биригэ үөрэммит доборбутугар, үөрэпит оболоро Охлопкова Нарьяга, кини биригэ төрөөбүттэригэр күндү ийэлэрэ ОХЛОПКОВА Римма Иннокентьевна соһумардык орто дойдуттан барытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. Хамабаатта орто оскулатын 2006 с. выпускниктара, кылаас салайааччыта
Санаспыттар Дьяконова Анна Семеновна, оболоруугар таптыыр кэргэнэ, аҕалара ЛЫТКИН Василий Петрович соһучу олохтон туораабытынан дириг кутурбаммытын тиздэбит. Ийэтэ, эбээбит Анастасия Семеновна, быраата, балтылара, күтүөттэрэ	Көбөкөнтөн төрүттээх, Герой-ийэ, үлэ, тыыл ветерана МАТВЕЕВА Февронья Егоровна ылдан өлбүтүнэн уолугар, «Нам улууһа» МТ баһылыгын тутууга, промышленноска солбуйаачы Степан Степанович Матвеева, оболоруугар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиздэбит. «Нам улууһа» МТ дьаһалтата, улус депутаттарын сэбиэтэ

Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — **41496;** бухгалтерия — **41141;** факс — **41141;** редакционной-издательской ситим — **41332**

«Энсиэли» хаһыат РИС талыһына, таһыһына уонна бэчээттиир сыаҕар бэчээттэнэ. **Адырыһа:** Нам сэл. Заложная ул. N4 Формата А3. Кээмэйэ 2,0 бэчээт. лис **Көңүл сыананан атылылар** **Индекса — 54889.** Тираһа — 2081 Бэчээккэ илии баттаньытын графига — 12:00 ч. 16.12.2011 с. Бэчээккэ илии баттанна — 11:20 ч. 16.12.2011 с.